

Prilog 2.

Šifre za popunjavanje carinske prijave⁽¹⁾

A. OPĆE NAPOMENE

- U nekim slučajevima propisani su zahtjevi u pogledu vrste i dužine podataka koji se upisuju. Za pojedine vrste podataka koriste se sljedeće šifre:

a	alfabetske (slovne)
n	numeričke (brojčane)
an	alfanumeričke (slovnobrojčane).

- Broj koji je upisan iza šifre označava dozvoljenu dužinu podatka koji se koristi za popunjavanje carinske prijave, i to:

a)	opcionale dvije tačke prije označene dužine:	znače da podatak nema utvrđenu dužinu, ali da može imati oznake (korišteni karakteri) do određenog broja, kako je označeno u indikatoru dužine
b)	zarez u dužini karaktera:	znači da podatak može sadržavati decimalne, cifra prije zareza označava ukupnu dužinu oznaka, cifra poslije zareza označava maksimalni broj cifara prije decimalne tačke.

Primjer:

a2	znači da se upisuju dvije alfabetiske (slovne) oznake
n..5	znači da se upisuju numeričke (brojčane) oznake do maksimalno pet cifara
n..11,3	znači da se upisuju numeričke oznake do maksimalno 11 cifara, od čega maksimalno tri decimalna mjesta
an..35	znači da se upisuju alfanumeričke oznake (sa slovnim i brojčanim oznakama) do maksimalno 35 oznaka.

- Za popunjavanje carinske prijave koriste se šifre propisane ovim prilogom za određena polja carinske prijave.
- Šifre za popunjavanje carinske prijave propisane ovim prilogom nalaze se i u referentnim tabelama (bazi) podataka u carinskom informacionom sistemu.
- Šifre za popunjavanje carinske prijave propisane ovim prilogom koriste se, gdje je primjenjivo, i za popunjavanje zbirne prijave i drugih obrazaca koji se koriste u carinskom postupku.

⁽¹⁾ Šifre za popunjavanje carinske prijave i za popunjavanje zbirne prijave i drugih obrazaca koji se koriste u carinskom postupku uvijek se pišu na latinici.

B. ŠIFRE ZA POPUNJAVANJE CARINSKE PRIJAVE

Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave navedene su, po određenim poljima, u Šifarniku 1. do 24., sadržanim u ovom prilogu, i to:

Šifarnik broj	Opis	Polje carinske prijave
1.	Šifre za vrstu carinske prijave	1/ prva i treća potpodjela
2.	Šifre za određene grupe lica (zajedničke šifre)	2 ili 8
3.	Šifre za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika	14
4.	Šifre država	15a, 17a, 34a i drugo
5.	Šifre u vezi korištenja kontejnera	19
6.	Šifre u vezi uvjeta isporuke u skladu sa Incoterms	20/prve dvije potpodjele
7.	Šifre za vrste transakcija	24
8.	Šifre za vrste prijevoza	25
9.	Šifre za označavanje mjesta utovara/istovara	27
10.	Šifre za carinske urede	29, 53 i drugo
11.	Šifre za vrste pakiranja	31
12.	Dodatne sistemske šifre (jedanaesta cifra u polju 33/2)	33/druga potpodjela
13.	Šifre za povlastice (tarifno - preferencijalne)	36
14.	Šifre za carinske postupke	37/prva potpodjela
15.	Šifre za bliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka	37/druga potpodjela
16.	Šifre za tarifne kvote	39
17.	Šifre za dokumenta o prethodnom postupku	40
18.	Šifre za metod vrednovanja	43
19.	Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja	44
20.	Šifre za vrste dažbina (indirektnih poreza)	47
21.	Šifre za vrste garancija (instrumenti obezbjeđenja)	48, 52
22.	Šifre i tekst koji se koriste kao razlozi zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe	D/J
23.	Šifre koje se koriste za upisivanje roka razduživanja (završetka) carinskog postupka	D/J
24.	Struktura šifre odobrenja za unutarnju obradu i šifre odobrenja za vanjsku obradu i način unosa u carinski informacioni sistem	

1. Šifre za vrstu carinske prijave - polje 1/prva i treća potpodjela

1.1. Šifre koje se koriste u prvoj potpodjeli polja 1

Šifre za vrstu carinske prijave koje se koriste u prvoj potpodjeli polja 1 su sljedeće (a2):

Šifra u polju 1/1	Oznaka vrste postupka sadržana u MRN broju	Postupak	Šifra u polju 37/1 (prve dvije cifre)
EX	A	izvoz	10
		privremeni izvoz bh. robe (domaća roba) koja će se vratiti u nepromijenjenom stanju	23
		izvoz - bh. robe kojom se snabdijevaju zalihe (isporuka robe) na vazduhoplovu ili brodu u međunarodnom saobraćaju	95
		izvoz - bh. robe prodata u maloprodaji u bescarinskoj prodavnici na međunarodnom aerodromu u Bosni i Hercegovini	96
	C	ponovni izvoz nakon:	31
		- carinskog postupka s ekonomskim učinkom, osim postupka carinskog skladištenja (unutarnja obrada po sistemu obustave plaćanja, privremeni uvoz, obrada pod carinskom kontrolom)	
		- ponovni izvoz nakon uništenja robe pod carinskim nadzorom	
	D	- ponovni izvoz iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta	
		ponovni izvoz nakon postupka carinskog skladištenja	31
	E	vanjska obrada (privremeni izvoz u okviru vanjske obrade)	21
IM	H	stavljanje robe u slobodan promet:	
		- postupak unutarnje obrade po sistemu povrata dažbina	02, 46, 47
		- stavljanje u slobodan promet uz plaćanje uvoznih dažbina	40
		- stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina	42
		ponovni uvoz i puštanje u slobodan promet	61
		ponovni uvoz i puštanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina	63
	I	uništenje robe pod carinskim nadzorom	93
		stavljanje robe u carinski postupak s ekonomskim učinkom (osim vanjske obrade):	
		- unutarnja obrada po sistemu obustave plaćanja	51, 55, 56
		- prijenos robe ili proizvoda pod postupkom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	57
		- privremeni uvoz	53
	J	- obrada pod carinskom kontrolom	91
	J	smještaj u carinsko skladište tipa A, B, C i F	71
		smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište	78

1.2. Šifre koje se koriste u trećoj potpodjeli polja 1

Šifre za vrstu carinske prijave koje se koriste u trećoj potpodjeli polja 1 su sljedeće (a..5):

Šifra u polju 1/3	Oznaka vrste postupka sadržana u MRN broju	Postupak
TR	F	za stavljanje robe u postupak provoza
TRBIS	F	za stavljanje robe u postupak provoza, ako se uz provoznu prijavu koristi BIS obrazac.

2. Šifre za određene grupe lica (zajedničke šifre) - polje 2 ili 8

U polje 2 (carinski postupci izvoza i ponovni izvoz) i polje 8 (carinski postupci pri uvozu i uništenju robe pod carinskim nadzorom) carinske prijave upisuje se identifikacioni broj (I.B.) lica koje je u pitanju.

Kada lice koje je u pitanju nema zahtijevani I.B., u polje 2 (izvozna carinska prijava) ili u polje 8 (uvozna carinska prijava) upisuje se jedna od sljedećih zajedničkih šifri (n12):

010000000019	domaća fizička lica
010000000020	organi uprave, pravosudni organi i javne institucije
010000000027	strana pravna i fizička lica
100000000069	ambasade stranih država, međunarodne organizacije i misije koje, u skladu sa međunarodnim konvencijama i ugovorima koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu, imaju pravo uvoza/izvoza predmeta namijenjenih za njihove službene potrebe
100000000070	lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnici međunarodnih organizacija i misija i članovi njihove uže porodice koji, u skladu sa međunarodnim konvencijama i ugovorima koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu, imaju pravo uvoza/izvoza predmeta namijenjenih za njihovu ličnu upotrebu
100000000034	ostala lica.

Kada se koristi zajednička šifra u polju 2 ili polju 8 (zavisno od situacije), tada se podaci o licu na koje se odnosi ta šifra upisuju u polje 9 carinske prijave. U tom slučaju, polje 2 i 9 ili polje 8 i 9 (ovisno od situacije) čine jedinstvo i odnose se na isto lice.

3. Šifre za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika - polje 14

Za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika, u polju 14 koristi se jedna od sljedećih šifri (n1):

1	deklarant
2	zastupnik (direktno zastupanje u smislu člana 5. stav 2. tačka (a) ZCP: <i>u ime i za račun drugog</i>

	<i>lica)</i>
3	zastupnik (indirektno zastupanje u smislu člana 5. stav 2. tačka (b) ZCP: <i>u svoje ime, a za račun drugog lica</i>).

Šifra za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika u carinskoj prijavi u pisanom obliku upisuje se u polje 14 stavljanjem u uglaste zgrade (npr.: [1], [2] ili [3]), ispred punog imena lica (deklaranta/zastupnika) koje je u pitanju.

4. Šifre država - polje 15a, 17a, 34a i drugo

Šifre država koriste se:

- za popunjavanje polja 15a, 17a, 34a i drugih polja gdje je propisano, i
- u slučajevima u kojima je propisano da određeni podatak koji treba upisati u određeno polje carinske prijave treba sadržavati i šifru države koja je u pitanju (na primjer, polje 18, 21, A i druga polja gdje je propisano).

Koriste se šifre država, koje se zasnivaju na važećim oznakama "ISO alfa-2 šifra države, navedene u standardu ISO 3166 iz 1997 i naknadne izmjene.

Šifre država koje se koriste **u polju 15a, 17a, 34a i drugim poljima i slučajevima** su sljedeće (a2):

Redni broj	Naziv države	Šifra
1.	Albanija	AL
2.	Alžir	DZ
3.	Američka Djevičanska ostrva	VI
4.	Američka Samoa	AS
5.	Andora	AD
6.	Angola	AO
7.	Angvila	AI
8.	Antarktik	AQ
9.	Antigua i Barbuda	AG
10.	Argentina	AR
11.	Aruba	AW
12.	Australija	AU
13.	Austrija	AT
14.	Afganistan	AF
15.	Azerbejdžan	AZ
16.	Bahami	BS
17.	Bahrein	BH
18.	Bangladeš	BD
19.	Barbados	BB
20.	Belgija	BE
21.	Belize	BZ

22.	Benin	BJ
23.	Bermudi	BM
24.	Bjelorusija	BY
25.	Bocvana	BW
26.	Bolivija	BO
27.	Boner (Bonaire), Sveti Eustahije (Sint Eustatius) i Saba	BQ
28.	Bosna i Hercegovina	BA
29.	Božićno Ostrvo	CX
30.	Brazil	BR
31.	Britanska Djevičanska ostrva	VG
32.	Britanska teritorija Indijskog okeana	IO
33.	Bruneji i Darusalam (često se naziv Brunej)	BN
34.	Bugarska	BG
35.	Burkina Faso	BF
36.	Burundi	BI
37.	Butan	BT
38.	Centralna Afrička Republika	CF
39.	Ceuta	XC
40.	Crna Gora	ME
41.	Čad	TD
42.	Češka Republika	CZ
43.	Čile	CL
44.	Danska	DK
45.	Dominik	DM
46.	Dominikanska Republika	DO
47.	Džibuti	DJ
48.	Egipat	EG
49.	Ekvador	EC
50.	Ekvatorska Gvineja	GQ
51.	El Salvador	SV
52.	Eritreja	ER
53.	Estonija	EE
54.	Etiopija	ET
55.	Farska ostrva	FO
56.	Fidži	FJ
57.	Filipini	PH
58.	Finska	FI
59.	Folklandska ostrva	FK
60.	Francuska	FR
61.	Francuska Južna Teritorija	TF
62.	Francuska polinezija	PF
63.	Gabon	GA

64.	Gambija	GM
65.	Gana	GH
66.	Gibraltar	GI
67.	Grčka	GR
68.	Grenada	GD
69.	Grenland	GL
70.	Gruzija	GE
71.	Guam	GU
72.	Gvajana	GY
73.	Gvatemala	GT
74.	Gvineja	GN
75.	Gvineja Bisao	GW
76.	Haiti	HT
77.	Herd i Mekdonald ostrva	HM
78.	Holandija	NL
79.	Holandski Antili	AN
80.	Honduras	HN
81.	Hong Kong	HK
82.	Hrvatska	HR
83.	Indija	IN
84.	Indonezija	ID
85.	Irak	IQ
86.	Iran, Islamska Republika	IR
87.	Irska	IE
88.	Island	IS
89.	Italija	IT
90.	Izrael	IL
91.	Jamajka	JM
92.	Japan	JP
93.	Jemen	YE
94.	Jermenija	AM
95.	Jordan	JO
96.	Južna Afrika	ZA
97.	Južna Džordžija i Južna Sendvič Ostrva	GS
98.	Južni Sudan	SS
99.	Kajmanska ostrva	KY
100.	Kambodža	KH
101.	Kamerun	CM
102.	Kanada	CA
103.	Katar	QA
104.	Kazahstan	KZ
105.	Kenija	KE

106.	Kina	CN
107.	Kipar	CY
108.	Kiribati	KI
109.	Kirigistan	KG
110.	Kokosova (Kiling) Ostrva	CC
111.	Kolumbija	CO
112.	Komorska ostrva	KM
113.	Kongo	CG
114.	Kongo (Demokratska Republika, ranije Zair)	CD
115.	Koreja (Demokratska Narodna Republika, često se naziva Sjeverna Koreja)	KP
116.	Koreja (Republika, često se naziva Južna Koreja)	KR
117.	Kostarika	CR
118.	Kuba	CU
119.	Kukova Ostrva	CK
120.	Kurasao	CW
121.	Kuvajt	KW
122.	Lesoto	LS
123.	Letonija	LV
124.	Liban	LB
125.	Liberija	LR
126.	Libija	LY
127.	Lihtenštajn	LI
128.	Litvanija	LT
129.	Luksemburg	LU
130.	Madagaskar	MG
131.	Mađarska	HU
132.	Majote	YT
133.	Makao	MO
134.	Republika Sjeverna Makedonija	MK
135.	Malavi	MW
136.	Maldivi	MV
137.	Malezija	MY
138.	Mali	ML
139.	Malta	MT
140.	Maroko	MA
141.	Maršalska ostrva	MH
142.	Mauricijus	MU
143.	Mauritanija	MR
144.	Meksiko	MX
145.	Melila	XL
146.	Mijanmar	MM
147.	Mikronezija, Federalne države	FM

148.	Monako	MC
149.	Moldavija	MD
150.	Mongolija	MN
151.	Monserat	MS
152.	Mozambik	MZ
153.	Namibija	NA
154.	Narodna Demokratska Republika Laos	LA
155.	Nauru	NR
156.	Nepal	NP
157.	Niger	NE
158.	Nigerija	NG
159.	Nikaragva	NI
160.	Niue	NU
161.	Norfolk ostrvo	NF
162.	Norveška	NO
163.	Nova Kaledonija	NC
164.	Novi Zeland	NZ
165.	Njemačka	DE
166.	Obala Slonovače	CI
167.	Okupirana teritorija Palestine	PS
168.	Oman	OM
169.	Ostrva Wallis i Futuna	WF
170.	Ostrvo Buve	BV
171.	Pakistan	PK
172.	Palau	PW
173.	Panama	PA
174.	Papua Nova Gvineja	PG
175.	Paragvaj	PY
176.	Peru	PE
177.	Pitkern, ostrvo	PN
178.	Poljska	PL
179.	Portugal	PT
180.	Razno	QQ
181.	Republika Srbija	RS
182.	Ruanda	RW
183.	Rumunija	RO
184.	Ruska Federacija	RU
185.	SAD	US
186.	SAD - manjih Pacifičkih ostrva	UM
187.	Samoa	WS
188.	San Marino	SM
189.	Sao Toma i Principi	ST

190.	Saudijska Arabija	SA
191.	Sejšelska ostrva	SC
192.	Senegal	SN
193.	Sijera Leone	SL
194.	Singapur	SG
195.	Sirija	SY
196.	Sjeverna Marijanska ostrva	MP
197.	Slovačka	SK
198.	Slovenija	SI
199.	Solomonska ostrva	SB
200.	Somalija	SO
201.	Sveti Martin (Holandski dio)	SX
202.	Sudan	SD
203.	Surinam	SR
204.	Sent Pier Mikelon	PM
205.	Sent Vinsent i Grenadini	VC
206.	Sveta Helena	SH
207.	Svazilend	SZ
208.	Sveta Lucija	LC
209.	Sveti Bartolomej	BL
210.	Sveti Kristofor i Nevis	KN
211.	Španija	ES
212.	Šri lanka	LK
213.	Švajcarska	CH
214.	Švedska	SE
215.	Tanzanija	TZ
216.	Tadžikistan	TJ
217.	Tajland	TH
218.	Tajvan	TW
219.	Timor - Leste	TL
220.	Togo	TG
221.	Tokelau	TK
222.	Tonga	TO
223.	Trinidad i Tobago	TT
224.	Tunis	TN
225.	Turkmenistan	TM
226.	Turks i Kaikos, ostrva	TC
227.	Turska	TR
228.	Tuvalu	TV
229.	Uganda	UG
230.	Ujedinjeni Arapski Emirati	AE
231.	Ukrajina	UA

232.	Urugvaj	UY
233.	Uzbekistan	UZ
234.	Vanuatu	VU
235.	Vatikan (Sveta stolica)	VA
236.	Velika Britanija (Ujedinjeno Kraljevstvo)	GB
237.	Venecuela	VE
238.	Vijetnam	VN
239.	Zalihe i snabdjevanje (isporuka robe) na vazduhoplove i plovila u međunarodnom saobraćaju	QS
240.	Zambija	ZM
241.	Zapadna Sahara	EH
242.	Zelenortska ostrva (Zeleni Rt)	CV
243.	Zimbabwe	ZW
	Kosovo*	KO

5. Šifre u vezi korištenja kontejnera - polje 19

Šifre koje se, u vezi korištenja kontejnera, koriste u polju 19 su sljedeće (n1):

0	za robu koja se ne prevozi u kontejneru
1	za robu koja se prevozi u kontejneru.

Ako se u polje 19 upisuje šifra "1", tada se u polje 31 carinske prijave u pisanom obliku upisuju identifikacioni brojevi/oznake kontejnera.

Kod DTI carinske prijave, ako se roba prevozi u kontejneru, u polje 19 upisuje se znak " \checkmark ", u protivnom polje 19 ne popunjava se.

Napomena: Upisivanjem znaka " \checkmark " u polje 19, carinski informacioni sistem automatski otvara dodatni ekran pod nazivom "Kontejner" u koji se upisuju podaci o identifikacionom broju (oznaci) svakog pojedinačnog kontejnera, koji podaci su vidljivi u polju 31.

6. Šifre u vezi uvjeta isporuke u skladu sa Incoterms - polje 20

Šifre i izjave koje se, u vezi uvjeta isporuke u skladu sa Incoterms, prema potrebi, upisuju u polje 20 (prve dvije potpodjеле) su sljedeće (a3):

Prva potpodjela	Značenje	Druga podjela
Šifre Incoterms	Incoterms ---- ICC/ECE	Mjesto isporuke koje se navodi
<i>Šifra koja se obično primjenjuje za drumski i željeznički prijevoz</i>		
DAF (Incoterms 2000)	isporučeno na granici	navedeno mjesto

Šifre koje se primjenjuju za sve načine prijevoza

EXW (Incoterms 2010)	franko fabrika	navedeno mjesto
FCA (Incoterms 2010)	franko prevoznik	navedeno mjesto
CPT (Incoterms 2010)	vozarina plaćena do	navedeno mjesto odredišta
CIP (Incoterms 2010)	vozarina i osiguranje plaćeni do	navedeno mjesto odredišta
DAT (Incoterms 2010)	isporučeno na terminalu	navedeni terminal u luci ili mjestu odredišta
DAP (Incoterms 2010)	isporučeno u mjestu	navedeno mjesto odredišta
DDP (Incoterms 2010)	isporučeno ocarinjeno	navedeno mjesto odredišta
DDU (Incoterms 2000)	isporučeno neocarinjeno	navedeno mjesto odredišta

Šifre koje se obično primjenjuju za prijevoz morem i unutarnjim plovnim putem

FAS (Incoterms 2010)	franko uz bok broda	navedena luka otpreme
FOB (Incoterms 2010)	franko brod	navedena luka otpreme
CFR (Incoterms 2010)	troškovi, i vozarina	navedena luka odredišta
CIF (Incoterms 2010)	troškovi, osiguranje i vozarina	navedena luka odredišta
DES (Incoterms 2000)	isporučeno franko brod	navedena luka odredišta
DEQ (Incoterms 2000)	isporučeno franko obala	navedena luka odredišta
XXX	drugi uvjeti isporuke koji nisu prethodno navedeni	detaljan opis uvjeta isporuke navedenih u ugovoru

7. Šifre za vrste transakcija - polje 24

Za popunjavanje polja 24 koriste se šifre (n2) iz niže navedene tabele, na način da se šifra iz kolone A upisuje na lijevu stranu ovog polja, a na desnu stranu ovog polja upisuje se šifra iz kolone B.

Kolona A	Kolona B	Šifra u polju 24		
Šifra	Opis	Šifra	Opis	
1	Poslovi koji obuhvataju stvarni ili namjeravani prijenos vlasništva sa plaćanjem ili drugom naknadom (osim poslova navedenih pod šifrom 2, 7 i 8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾)	1	Konačna kupovina/prodaja ⁽²⁾	11
		2	Pošiljke poslate radi izlaganja, probni uzorci, pošiljke sa pravom vraćanja i roba poslata za konsignacionu i komisionu prodaju	12
		3	Poslovi koji uključuju plaćanje u naturi	13
		4	Prodaja robe stranim putnicima za njihove lične potrebe	14
		5	Finansijski lizing ⁽³⁾	15
2	Vraćanje robe, koja je prethodno bila evidentirana pod šifrom 1 ⁽⁴⁾ ; besplatna zamjena robe ⁽⁴⁾	1	Vraćanje robe	21
		2	Zamjena za vraćenu robu	22
		3	Zamjena za robu koja nije vraćena	23

			(na primjer, u garancijskom roku)	
3	Poslovi (koji nisu privremenog karaktera) koji obuhvataju prijenos vlasništva, ali bez finansijske ili neke druge naknade	1	Pošiljke robe isporučene u okviru projekata koje u potpunosti ili djelimično finansira Evropska unija	31
		2	Druge pošiljke vladine pomoći	32
		3	Druge pošiljke pomoći (pojedinaca ili nevladinih organizacija)	33
		4	Drugi poslovi	34
4	Poslovi radi obrade na osnovu ugovora ⁽⁵⁾ ili poslovi popravke ⁽⁶⁾ (osim poslova navedenih pod šifrom 7)	1	Obrada	41
		2	Popravka i održavanje uz plaćanje	42
		3	Besplatna popravka i održavanje	43
5	Poslovi nakon obrade na osnovu ugovora ⁽⁵⁾ ili nakon ugovorene popravke ⁽⁶⁾ (osim poslova navedenih pod šifrom 7)	1	Obrada	51
		2	Popravka i održavanje uz plaćanje	52
		3	Besplatna popravka i održavanje	53
6	Poslovi koji ne uključuju prijenos vlasništva, na primjer zajam, zakup, operativni lizing ⁽⁷⁾ i drugi oblici privremenog korištenja ⁽⁸⁾ , osim obrade na osnovu ugovora ili popravke (isporuka i vraćanje)	1	Zakup, zajam, operativni zakup	61
		2	Druga privremena korištenja	62
7	Poslovi u okviru zajedničkih programa odbrane ili drugih međuvladinih proizvodnih programa			70
8	Nabavke građevinskog materijala i opreme u vezi sa izgradnjom ili niskogradnjom koja je dio općeg ugovora ⁽⁹⁾			80
9	Drugi poslovi (na primjer, ulog stranog lica, ostali poslovi vanjskotrgovinskog posla i drugo)			90

Napomene pod šiframa ⁽¹⁾ do ⁽⁹⁾:

- ⁽¹⁾ Poslovi pod ovom oznakom odnose se na najveći dio izvoza i uvoza, to jest na poslove (transakcije) kod kojih:
- se vlasništvo prenosi sa rezidenta na nerezidenta ili obrnuto, a
 - plaćanje ili druga naknada (na primjer plaćanje robom) je izvršeno ili će biti izvršeno.
- Ovo se primjenjuje na robu poslatu između jedinica istog preduzeća ili iste grupe preduzeća, kao i na robu koja se šalje u centralno distributivno skladište ili iz takvog skladišta, osim ako se u vezi sa tim poslovima ne vrši nikakvo plaćanje ili druga naknada (u tom slučaju takvi poslovi navode se pod šifrom 3 u koloni A).
- ⁽²⁾ Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na rezervne dijelove i na drugu robu čija se zamjena plaća.
- ⁽³⁾ Poslovi pod ovom oznakom odnose se i na finansijski lizing: rate za lizing obračunavaju se na način da obuhvate cijelu ili gotovo cijelu vrijednost te robe. Koristi i rizici povezani sa vlasništvom prenose se na korisnika lizinga. Po isteku ugovora, korisnik lizinga postaje zakonski vlasnik.
- ⁽⁴⁾ U slučaju vraćanja i zamjene robe, pod ovom oznakom, a koja je bila prethodno ocarinjena pod šifrom 3 do 9 iz kolone A, treba koristiti njima pripadajuće odgovarajuće šifre.

(5)	U slučaju poslova obrade (bez obzira obavljuju li se pod carinskim nadzorom), pod ovom oznakom, a za račun stranog vlasnika, koriste se šifre 4 i 5 iz kolone A. Obrada za svoj račun nije obuhvaćena ovom oznakom, te se za nju koristi šifra 1 iz kolone A.
(6)	Poslovi pod ovom oznakom odnose se na popravke pod kojima se podrazumijeva vraćanje robi njene prvobitne funkcije; to može uključivati određene strukturne promjene ili poboljšanja.
(7)	Operativni zakup: Poslovi pod ovom oznakom odnose se na sve ugovore o zakupu, osim finansijskog zakupa iz napomene ⁽³⁾ .
(8)	Poslovi pod ovom oznakom odnose se na robu koja se izvozi ili uvozi sa namjerom da se kasnije ponovno uveze ili izveze bez promjene vlasništva.
(9)	Poslovi pod ovom oznakom odnose se na poslove evidentirane pod šifrom 8 iz kolone A, koji uključuju robu za koju se ne izdaje posebna faktura, već se za kompletну pošiljku izdaje jedinstvena faktura koja pokriva ukupnu zajedničku vrijednost. Ako nije riječ o tome, koristi se šifra 1 iz kolone A.

8. Šifre za vrstu prijevoza - polje 25

Šifre za vrstu prijevoza koje se koriste u polju 25 su sljedeće (n1):

Šifra	Opis
10	Prijevoz morem
20	Prijevoz željeznicom
30	Drumski prijevoz
40	Vazdušni prijevoz
50	Poštanska pošiljka
70	Prijevoz (prijenos) fiksnim prijevoznim instalacijama
80	Prijevoz unutarnjim rječnim putem
90	Vlastiti pogon

9. Šifre za označavanje mjesta utovara/istovara - polje 27

Šifre za označavanje mjesta utovara/istovara u Bosni i Hercegovini koje se koriste u polju 27 su sljedeće (a5):

Redni broj	Naziv mjesta	Šifra
1.	Banovići	BABAN
2.	Banja Luka	BABLJ
3.	Berkovići	BABER
4.	Bihać	BABIH
5.	Bijeljina	BABIJ
6.	Bileća	BABIL
7.	Bosanska Krupa	BABOK
8.	Bosanski Petrovac	BABOP
9.	Bosanski Šamac	BASMC

10.	Bratunac	BABRA
11.	Brčko	BABRC
12.	Breza	BABRZ
13.	Brod	BASBO
14.	Bugojno	BABUG
15.	Busovača	BABUS
16.	Bužim	BABUZ
17.	Cazin	BACAZ
18.	Čajniče	BACAI
19.	Čapljina	BACAP
20.	Čelić	BACEL
21.	Čelinac	BACIL
22.	Čitluk	BACIT
23.	Derventa	BADER
24.	Doboj	BADOB
25.	Doboj - istok	BADOI
26.	Doboj - jug	BADOJ
27.	Dobretići	BADBT
28.	Domaljevac - Šamac	BADMS
29.	Donji Vakuf	BADOV
30.	Drvar	BADRV
31.	Foča	BAFOA
32.	Fojnica	BAFON
33.	Gacko	BAGAC
34.	Glamoč	BAGLM
35.	Goražde	BAGOR
36.	Gornji Vakuf	BAGRV
37.	Gračanica	BAGRC
38.	Gradačac	BAGAA
39.	Gradiška	BAGRA
40.	Grude	BAGDE
41.	Hadžići	BAHAI
42.	Han Pjesak	BAHPI
43.	Ilidža	BAILA
44.	Ilijaš	BAILJ
45.	Istočno Sarajevo	BASSA
46.	Jablanica	BAJNC
47.	Jajce	BAJCE
48.	Kakanj	BAKAA
49.	Kalesija	BAKAL
50.	Kalinovik	BAKLN
51.	Kiseljak	BAKIS

52.	Kladanj	BAKLA
53.	Ključ	BAKLU
54.	Kneževو	BAKNE
55.	Konjic	BAKON
56.	Kostajnica	BASKO
57.	Kotor Varoš	BAKVA
58.	Kozarska Dubica	BAKDU
59.	Kreševo	BAKRE
60.	Krupa na Uni	BAKNU
61.	Kupres	BAKUP
62.	Laktaši	BALAK
63.	Livno	BALIV
64.	Lopare	BALOP
65.	Lukavac	BALUK
66.	Ljubinje	BALUB
67.	Ljubiški	BALUU
68.	Maglaj	BAMAG
69.	Milići	BAMIL
70.	Modriča	BAMOD
71.	Mostar	BAMCZ
72.	Mostar	BAMJI
73.	Mostar	BAMJZ
74.	Mostar	BAMOS
75.	Mostar	BAMOZ
76.	Mostar	BAMSG
77.	Mostar	BAMSJ
78.	Mostar	BAOMO
79.	Mrkonjić Grad	BAMGR
80.	Neum	BANEM
81.	Nevesinje	BANEV
82.	Novi Grad	BANGR
83.	Novi Travnik	BANOT
84.	Novo Sarajevo	BANSA
85.	Odžak	BAODK
86.	Olovo	BAOLV
87.	Osmaci	BAOSM
88.	Pale	BAPAL
89.	Pale	BAPLE
90.	Pelagićevo	BAPEL
91.	Petrovo	BAPET
92.	Posušje	BAPOS
93.	Prijedor	BAPRI

94.	Prnjavor	BAPRN
95.	Prozor	BAPRZ
96.	Ravno	BARAV
97.	Ribnik	BARIB
98.	Rogatica	BAROG
99.	Rudo	BARUD
100.	Sanski Most	BASAM
101.	Sanski Most	BASSM
102.	Sapna	BASAP
103.	Sarajevo	BASJJ
104.	Sarajevo - Novi Grad	BASNG
105.	Sarajevo - Stari Grad	BASSG
106.	Sokolac	BASOK
107.	Srbac	BASRB
108.	Srbinje	BASRI
109.	Srebrenica	BASRE
110.	Srebrenik	BASBN
111.	Stolac	BASTC
112.	Šamac	BASAC
113.	Šekovići	BASEK
114.	Šipovo	BASIP
115.	Široki Brijeg	BASBR
116.	Teočak	BATEO
117.	Teslić	BATES
118.	Tešanj	BATEA
119.	Tomislavgrad	BATGR
120.	Travnik	BATRV
121.	Trebinje	BATRE
122.	Trnovo	BATRN
123.	Tuzla	BATZL
124.	Ugljevik	BAUGL
125.	Usora	BAUSO
126.	Vareš	BAVAE
127.	Velika Kladuša	BAVKL
128.	Visoko	BAVIS
129.	Višegrad	BAVGR
130.	Vitez	BAVIT
131.	Vlasenica	BAVLA
132.	Vogošća	BAVOG
133.	Zavidovići	BAZAV
134.	Zenica	BAZEN
135.	Zvornik	BAZVO

136.	Žepče	BAZEP
137.	Živinice	BAZVN

10. Šifre za carinske urede - polje 29, 53 i drugo

Šifre za carinske urede koriste se:

- za popunjavanje polja 29, 53 i drugih polja gdje je propisano,
- u slučajevima u kojima je propisano da određeni podatak koji treba upisati u određeno polje carinske prijave treba sadržavati i šifru carinskog ureda koji je u pitanju (na primjer, polje 40, 44, 48, 52 i druga polja gdje je propisano) ili je sadržana u strukturi nekog podatka (na primjer, u strukturi MRN broja) i
- u drugim slučajevima u kojima je propisano korištenje šifre carinskog ureda, na način kako je propisano.

Šifre za **carinske urede** su sljedeće (an8):

	Organizacione jedinice	Šifra
I	Regionalni centar BANJA LUKA	BA094005
1.	Carinska ispostava Banja Luka	BA094013
1.1.	Carinski referat Pošta Banja Luka	BA094064
1.2.	Carinski referat Slobodna zona Banja Luka	BA094085
2.	Carinska ispostava Aerodrom Banja Luka	BA094080
3.	Carinska ispostava Bihać	BA010102
3.1.	Carinski referat Granični prijelaz Izačić	BA010107
3.2.	Carinski referat Željeznička stanica Martin Brod	BA010103
3.3.	Carinski referat Granični prijelaz Užljebić (Ripač)	BA010108
3.4.	Carinski referat Granični prijelaz Strmica (Bosansko Grahovo)	BA010007
4.	Carinska ispostava Velika Kladuša	BA010106
4.1.	Carinski referat Granični prijelaz Hukića Brdo	BA010104
5.	Carinska ispostava Novi Grad	BA092029
5.1.	Carinski referat Granični prijelaz Kostajnica	BA092088
5.2.	Carinski referat Granični prijelaz Gradina	BA092061
5.3.	Carinski referat Željeznička stanica Dobrljin	BA092010
5.4.	Carinski referat Granični prijelaz Novi Grad	BA092037
5.5.	Carinski referat Granični prijelaz Kozarska Dubica	BA092100
6.	Carinska ispostava Gradiška	BA094021
6.1.	Carinski referat Granični prijelaz Gradiška	BA094161
7.	Carinska ispostava Šamac	BA098086
7.1.	Carinski referat Granični prijelaz Šamac	BA010202
7.2.	Carinski referat Željeznička stanica Šamac	BA098094
8.	Carinska ispostava Brod	BA098035
8.1.	Carinski referat Granični prijelaz Brod	BA098060

9.	Carinska ispostava Prijedor	BA092045
10.	Carinska ispostava Donji Svilaj	BA010205
10.1.	Carinski referat Granični prijelaz Donji Svilaj	BA010206
II	Regionalni centar SARAJEVO	
1.	Carinska ispostava Sarajevo	BA010902
1.1.	Carinski referat Slobodna zona Sarajevo	BA010908
1.2.	Carinski referat Pošta Sarajevo	BA010903
2.	Carinska ispostava Aerodrom Sarajevo	BA010904
3.	Carinska ispostava Višegrad	BA096016
3.1.	Carinski referat Granični prijelaz Vardište	BA096024
3.2.	Carinski referat Granični prijelaz Uvac	BA096040
3.3.	Carinski referat Granični prijelaz Ustibar	BA096059
3.4.	Carinski referat Željeznička stanica Štrpc	BA096105
3.5.	Carinski referat Granični prijelaz Metaljka	BA096083
3.6.	Carinski referat Granični prijelaz Vitina	BA096091
3.7.	Carinski referat Granični prijelaz Hum	BA096075
4.	Carinska ispostava Zenica	BA010402
5.	Carinska ispostava Kiseljak	BA010608
6.	Carinska ispostava Visoko	BA010407
6.1.	Carinski referat Slobodna zona Visoko	BA010408
7.	Carinska ispostava Sokolac	BA091049
8.	Carinska ispostava Goražde	BA010501
III	Regionalni centar MOSTAR	
1.	Carinska ispostava Mostar	BA010701
1.1.	Carinski referat Slobodna zona Mostar	BA010705
1.2.	Carinski referat Pošta Mostar	BA010703
1.3.	Carinski referat Granični prijelaz Gabela	BA010702
1.4.	Carinski referat Granični prijelaz Doljani	BA010707
2.	Carinska ispostava Aerodrom Mostar	BA010704
3.	Carinska ispostava Čapljina	BA010706
3.1.	Carinski referat Željeznička stanica Čapljina	BA010711
4.	Carinska ispostava Grude	BA010801
4.1.	Carinski referat Granični prijelaz Gorica	BA010807
4.2.	Carinski referat Granični prijelaz Osoje	BA010808
4.3.	Carinski referat Granični prijelaz Orahovlje	BA010809
4.4.	Carinski referat Granični prijelaz Crveni Grm	BA010806
4.5.	Carinski referat Granični prijelaz Bijača	BA010810
4.6.	Carinski referat Granični prijelaz Zvirići	BA010805
5.	Carinska ispostava Trebinje	BA095010

5.1.	Carinski referat Granični prijelaz Deleuša	BA095079
5.2.	Carinski referat Granični prijelaz Klobuk	BA095028
5.3.	Carinski referat Granični prijelaz Zubci	BA095036
6.	Carinska ispostava Ljubuški	BA010802
7.	Carinska ispostava Livno	BA010001
8.	Carinska ispostava Tomislavgrad	BA010003
8.1.	Carinski referat Granični prijelaz Kamensko	BA010006
8.2.	Carinski referat Granični prijelaz Prisika	BA010008
9.	Carinska ispostava Travnik	BA010601
10.	Carinska ispostava Neum	BA010708
10.1.	Carinski referat Granični prijelaz Neum I	BA010709
10.2.	Carinski referat Granični prijelaz Neum II	BA010710
10.3.	Carinski referat Granični prijelaz Ivanica	BA095044
10.4.	Carinski referat Granični prijelaz Trebimlja	BA010712
IV	Regionalni centar TUZLA	BA010300
1.	Carinska ispostava Tuzla	BA010301
1.1.	Carinski referat Slobodna zona Tuzla	BA010305
2.	Carinska ispostava Aerodrom Tuzla	BA010304
3.	Carinska ispostava Orašje	BA010201
3.1.	Carinski referat Granični prijelaz Orašje	BA010204
4.	Carinska ispostava Brčko	BA097039
4.1.	Carinski referat Granični prijelaz Brčko	BA097063
4.2.	Carinski referat Željeznička stanica Brčko	BA097047
5.	Carinska ispostava Zvornik	BA093017
5.1.	Carinski referat Granični prijelaz Karakaj	BA093041
5.2.	Carinski referat Granični prijelaz Šepak	BA093033
5.3.	Carinski referat Željeznička stanica Zvornik	BA093025
6.	Carinska ispostava Bijeljina	BA097012
6.1.	Carinski referat Granični prijelaz Pavlovića Most (Popovi)	BA097071
6.2.	Carinski referat Granični prijelaz Rača	BA097098
6.3.	Carinski referat Željeznička stanica Bijeljina	BA097020
7.	Carinska ispostava Doboj	BA098019
8.	Carinska ispostava Tešanj	BA010406
9.	Carinska ispostava Bratunac	BA093070
9.1.	Carinski referat Granični prijelaz Bratunac - Novi Most	BA093078
9.2.	Carinski referat Granični prijelaz Bratunac	BA093076
9.3.	Carinski referat Granični prijelaz Skelani	BA093068

11. Šifre za vrste pakiranja - polje 31

Šifre za vrste pakiranja koje se koriste u polju 31 su sljedeće (a2):

(Preporuka UNECE-a br. 21/Rev. 8.1. od 12. jula 2010.)

Redni broj	Opis	Šifra
1.	Aerosol (sprej)	AE
2.	Ambalaža za hranu (od stiropora)	FT
3.	Ampula, nezaštićena	AM
4.	Ampula, zaštićena	AP
5.	Armatura	SB
6.	Asura, otirač, podloška (HR: vreća od hasure)	MT
7.	Baćva	BA
8.	Baćva	BU
9.	Baćva (zapremine 159 l.)	TI
10.	Baćva, drvena	2C
11.	Baćva, drvena, sa poklopcom koji se može skidati	QJ
12.	Baćva, drvena, sa zapušaćem/čepom	QH
13.	Baćva/kaca	VA
14.	Baćvica/malo bure (određene zapremine za puter, so...)	FI
15.	Bala, komprimovana	BL
16.	Bala, nekomprimovana	BN
17.	Balon, nezaštićen	BF
18.	Balon, zaštićen	BP
19.	Balvan	OK
20.	Balvan (klada, trupac)	LG
21.	Balvan (klada, trupac), u snopu, svežnju, smotku (buntu)	LZ
22.	Boca opletena, nezaštićena	DJ
23.	Boca opletena, zaštićena	DP
24.	Boca za plin/gas	GB
25.	Boca, nezaštićena, cilindrična	BO
26.	Boca, nezaštićena, loptasta	BS
27.	Boca, zaštićena, cilindrična	BQ
28.	Boca, zaštićena, loptasta	BV
29.	Boćica	VI
30.	Bokal (stoni)	PH
31.	Bokal (vrč)	JG
32.	Bubanj	DR
33.	Bubanj, aluminijumski	1B
34.	Bubanj, aluminijumski, bez mogućnosti skidanja poklopca	QC
35.	Bubanj, aluminijumski, sa mogućnošću skidanja poklopca	QD

36.	Bubanj, čelični	DI
37.	Bubanj, čelični	1A
38.	Bubanj, čelični, bez mogućnosti skidanja poklopca	QA
39.	Bubanj, čelični, sa mogućnošću skidanja poklopca	QB
40.	Bubanj, drveni	1W
41.	Bubanj, plastični	IH
42.	Bubanj, plastični, bez mogućnosti skidanja poklopca	QF
43.	Bubanj, plastični, sa mogućnošću skidanja poklopca	QG
44.	Bubanj, šperploča	1D
45.	Bubanj, vlaknasti	1G
46.	Bunt (snop)	BE
47.	Bunt drveni	8C
48.	Bure	CK
49.	Bure	TO
50.	Burence (vrsta kanistra od metala zapremine 58,7 l)	KG
51.	Cijev	PI
52.	Cijev (tuba)	TU
53.	Cijev, sa mlaznicom (šmrkom)	TV
54.	Cijev, sklopiva	TD
55.	Cijevi u snopu, svežnju, smotku	PV
56.	Cijevi, u snopu, svežnju, smotku	TZ
57.	Cilindar/komora	CY
58.	Cisterna, četvorougaona	TK
59.	Cisterna, cilindrična	TY
60.	Cisterna, kontejner, izvorni	TG
61.	Čuturica (pljoska)	FL
62.	Daska	PN
63.	Daske u snopu, svežnju, smotku	PZ
64.	Dozator	DN
65.	Flaša u pletenini (radi ukrasa i dr.)	WB
66.	Gajbice za voće od drvenih letvica	PJ
67.	Gnijezdo	NS
68.	Greda/nosač	GI
69.	Grede/nosači u snopu/svežnju/smotku (buntu)	GZ
70.	Guma	TE
71.	Ingoti	IN
72.	Ingoti u snopu/svežnju/smotku	IZ
73.	Jedinica	UN
74.	Jutena vreća	JT
75.	Kada	TB
76.	Kada, sa poklopcom	TL
77.	Kalem	BB

78.	Kalem/namotaj	SO
79.	Kanister	CI
80.	Kanister, čelični	3A
81.	Kanister, čelični, neuklonljivi poklopac	QK
82.	Kanister, čelični, uklonljivi poklopac	QL
83.	Kanister, četvrtasti	JC
84.	Kanister, cilindrični	JY
85.	Kanister, plastični	3H
86.	Kanister, plastični, neuklonljivi poklopac	QM
87.	Kanister, plastični, uklonljivi poklopac	QN
88.	Kanta	BJ
89.	Kapsula	AV
90.	Karton	CT
91.	Kasa blagajna	CF
92.	Kavez	CG
93.	Kavez, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)	DG
94.	Kavez, valjkasti	CW
95.	Klizna šipka	SI
96.	Klizni podmetač	SL
97.	Kofa (vedro)	PL
98.	Kofer	SU
99.	Kolica (korpa) sa ravnom platformom	FW
100.	Komad	PP
101.	Kombinovano pakiranje, staklena posuda u bubenju od šperploča	YT
102.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda	6H
103.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda u aluminijumskom bubenju	YC
104.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda u aluminijumskom sanduku	YD
105.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda u bubenju od šperploče	YG
106.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda u bubenju od vlaknastih ploča	YJ
107.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda u čeličnoj kutiji	YB
108.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda u čeličnom bubenju	YA
109.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda u čvrstoj plastičnoj kutiji	YM
110.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda u drvenoj kutiji	YF
111.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda u kutiji od šperploče	YH
112.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda u kutiji od vlaknastih ploča	YK
113.	Kombinirano pakiranje, plastična posuda u plastičnom bubenju	YL
114.	Kombinirano pakiranje, staklena posuda	6P
115.	Kombinirano pakiranje, staklena posuda u aluminijumskom bubenju	YQ
116.	Kombinirano pakiranje, staklena posuda u aluminijumskom sanduku	YR
117.	Kombinirano pakiranje, staklena posuda u bubenju od vlaknastih ploča	YW
118.	Kombinirano pakiranje, staklena posuda u čeličnoj kutiji	YP
119.	Kombinirano pakiranje, staklena posuda u čeličnom bubenju	YN

120.	Kombinirano pakiranje, staklena posuda u čvrstom plastičnom pakovanju	YZ
121.	Kombinirano pakiranje, staklena posuda u drvenoj kutiji	YS
122.	Kombinirano pakiranje, staklena posuda u kutiji od lesonita	YX
123.	Kombinirano pakiranje, staklena posuda u pletarskim/korparskim proizvodima	YV
124.	Kombinirano pakiranje, staklena posuda u podesivom plastičnom pakovanju	YY
125.	Kontejner za prijevoz kombijem ("vanpack")	VK
126.	Kontejner, fleksibilni (pomičan)	1F
127.	Kontejner, galonski	GL
128.	Kontejner, koji nije drugačije označen kao prijevozna oprema	CN
129.	Kontejner, metalni	ME
130.	Kontejner, vanjski	OU
131.	Kontejner za voće i povrće, tipa octabin (osmougaona kutija)	OT
132.	Kornet (stožac)	AJ
133.	Korpa	BK
134.	Korpa (pletena)	CE
135.	Korpa sa pokrovom	HR
136.	Korpa, sa ručkom, drvena	HB
137.	Korpa, sa ručkom, kartonska	HC
138.	Korpa, sa ručkom, plastična	HA
139.	Koš	BI
140.	Kovčeg, vojnički	FO
141.	Kutija	BX
142.	Kutija (vlaknaste ploče)	4G
143.	Kutija od prirodnog drveta	4C
144.	Kutija za film	FP
145.	Kutija za šibice	MX
146.	Kutija za voće/povrće	LU
147.	Kutija, aluminijumska	4B
148.	Kutija, čelična	4A
149.	Kutija, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox	DH
150.	Kutija, drvena, od prirodnog drveta, obična (uobičajena)	QP
151.	Kutija, drvena, od prirodnog drveta, sa nepropusnim zidovima	QQ
152.	Kutija, od rekonstruisanog drveta	4F
153.	Kutija, od šperploče	4D
154.	Kutija, plastična	4H
155.	Kutija, plastična, podesiva	QR
156.	Kutija, plastična, tvrda (od tvrde plastike)	QS
157.	Kutija, sa poklopcom na pregib	AI
158.	Kutija, za tečnost	BW
159.	Limenka	TN
160.	Limenka sa drškom i lijevkom	CD
161.	Limenka, cilindrična	CX

162.	Limenka, pravougaona	CA
163.	Lonac	PT
164.	Lopta	AL
165.	Međurezervoar za teret	WA
166.	Medurezervoar za teret, aluminijumski	WD
167.	Medurezervoar za teret, aluminijumski, pod pritiskom većim od 10 kpa	WH
168.	Medurezervoar za teret, aluminijumski, za tečnost	WL
169.	Međurezervoar za teret, čelični	WC
170.	Medurezervoar za teret, čvrsta plastika	AA
171.	Medurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za tečnosti	ZJ
172.	Medurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, pod pritiskom	ZG
173.	Medurezervoar za teret, čvrsta plastika, sa strukturnom opremom, za čvrste predmete	ZD
174.	Međurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, pod pritiskom	ZH
175.	Medurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, tečnost	ZK
176.	Medurezervoar za teret, čvrsta plastika, samostalni, za čvrste stvari	ZF
177.	Medurezervoar za teret, fleksibilni	ZU
178.	Medurezervoar za teret, kombinirani	ZS
179.	Medurezervoar za teret, kombinirani, čvrsta plastika za čvrste stvari	PLN
180.	Medurezervoar za teret, kombinirani, čvrsta plastika, pod pritiskom	ZN
181.	Medurezervoar za teret, kombinirani, čvrsta plastika, za tečnosti	ZQ
182.	Medurezervoar za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, pod pritiskom	ZP
183.	Medurezervoar za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, za čvrste stvari	ZM
184.	Medurezervoar za teret, kombinirani, fleksibilna plastika, za tečnost	ZR
185.	Medurezervoar za teret, metalni	WF
186.	Medurezervoar za teret, metalni, osim čelika	ZV
187.	Medurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom 10 kpa	WJ
188.	Medurezervoar za teret, metalni, pod pritiskom većim od 10 kpa	WG
189.	Medurezervoar za teret, metalni, za tečnost	WM
190.	Medurezervoar za teret, metalni, za tečnost	WK
191.	Medurezervoar za teret, papir, višeslojni	ZA
192.	Medurezervoar za teret, papir, višeslojni, vodootporni	ZC
193.	Medurezervoar za teret, plastična folija	WS
194.	Medurezervoar za teret, prirodno drvo	ZW
195.	Medurezervoar za teret, prirodno drvo sa unutrašnjom oblogom	WU
196.	Medurezervoar za teret, rekonstruisano drvo	ZY
197.	Medurezervoar za teret, rekonstruisano drvo, sa unutrašnjom oblogom	WZ
198.	Medurezervoar za teret, šperploča	ZX
199.	Medurezervoar za teret, šperploča, sa unutrašnjom oblogom	WY
200.	Medurezervoar za teret, tekstilni, bez presvlake i obloge	WT
201.	Medurezervoar za teret, tekstilni, obložen	WW
202.	Medurezervoar za teret, tekstilni, presvučen	WV

203.	Međurezervoar za teret, tekstilni, presvučen i obložen	WX
204.	Međurezervoar za teret, tkana plastika, bez presvlake i obloge	WN
205.	Međurezervoar za teret, tkana plastika, obložen	WQ
206.	Međurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen	WP
207.	Medurezervoar za teret, tkana plastika, presvučen i obložen	WR
208.	Međurezervoar za teret, vlaknasta ploča	ZT
209.	Metalna ploča	SM
210.	Metalna zdjela bez poklopca	P2
211.	Mornarski sanduk	SE
212.	Mreža	NT
213.	Mreža, cjevasta, plastična	NU
214.	Mreža, cjevasta, tekstilna	NV
215.	Mrežica (za pakiranje voća)	RT
216.	Mrtvački sanduk	CJ
217.	Naglavak	SY
218.	Namotaj	RL
219.	Nedostupno/nepristupačno	NA
220.	Neupakirano	NE
221.	Neupakirano, jedna jedinica	NF
222.	Neupakirano, više jedinica	NG
223.	Nije u kavezu (van kaveza)	UC
224.	Nosač (konstrukcijski)	TS
225.	Obor (tor za životinje)	PF
226.	Okvir/ram	FR
227.	Omot	EN
228.	Omot, čelični	SV
229.	Paket	PA
230.	Paket	PC
231.	Pakiranje	PK
232.	Pakiranje, kartonsko, sa otvorima za držanje	IK
233.	Pakiranje, protočno	IF
234.	Pakiranje, umotano u papir	IG
235.	Pakiranje, vidljivo, providno	IE
236.	Pakiranje, vidljivo, providno, drveno	IA
237.	Pakiranje, vidljivo, providno, kartonsko	IB
238.	Pakiranje, vidljivo, providno, metalno	ID
239.	Pakiranje, vidljivo, providno, plastično	IC
240.	Paleta	PX
241.	Paleta CHEP 100 cm x 120 cm	OC
242.	Paleta ISO T11	OE
243.	Paleta u zaštitnom plastičnom omotaču	AG
244.	Paleta, 100 cm x 110 cm	AX

245.	Paleta, AS 4068-1993	OD
246.	Paleta, CHEP 40 cm x 60 cm	OA
247.	Paleta, CHEP 80 cm x 120 cm	OB
248.	Paleta, drvena	8A
249.	Paleta, kutija, kombinacija - kutija bez poklopca i paleta	PB
250.	Paleta, modularna (montažna), prstenovi 80 cm x 100 cm	PD
251.	Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 120 cm	PE
252.	Paleta, modularna, prstenovi 80 cm x 60 cm	AF
253.	Paleta, troslojna	TW
254.	Patrona	CQ
255.	Platforma, neodređene težine ili dimenzija	OF
256.	Platno (u smislu: slikarsko)	CZ
257.	Ploča	BD
258.	Ploča	PG
259.	Ploča	ST
260.	Ploča omotana plastikom	SP
261.	Ploče u snopu/svežnju/smotku	PY
262.	Ploče, u snopu, svežnju, smotku	SZ
263.	Pokretni kontejner "liftvan" (čvrsta drvena kutija, može se kranom dići)	LV
264.	Pokrivač	CV
265.	Posuda	CU
266.	Posuda za mlijeko	CC
267.	Pribor (set)	KI
268.	Proizvod neupakiran, u obliku ploča ili komada	T1
269.	Prsten	RG
270.	Prtljag	LE
271.	Raspršivač	AT
272.	Remen	B4
273.	Rezervoar - drveni	AD
274.	Rezervoar - metalni	MR
275.	Rezervoar - obložen plastikom	MW
276.	Rezervoar - papirnati	AC
277.	Rezervoar - plastični	PR
278.	Rezervoar - stakleni	GR
279.	Rezervoar - vlaknasti	AB
280.	Rezervoar (bazen)	BM
281.	Rinfuza, čvrste, fine čestice (puderi/prškovi)	VY
282.	Rinfuza, čvrste, krupne čestice (grumeni, komadi)	VO
283.	Rinfuza, čvrste, zrnaste čestice (granulat)	VR
284.	Rinfuza, gas (pri 1 031 mbar I 15 C)	VG
285.	Rinfuza, metalni otpad	VS
286.	Rinfuza, tečni gas (pri velikoj temperaturi i pritisku)	VQ

287.	Rinfuza, tečnost	VL
288.	Rolna (tekstil)	BT
289.	Sanduk	CS
290.	Sanduk sa paletnim dnom	ED
291.	Sanduk sa paletnim dnom, od drveta	EE
292.	Sanduk sa paletnim dnom, od kartona	EF
293.	Sanduk sa paletnim dnom, od metala	EH
294.	Sanduk sa paletnim dnom, od plastike	EG
295.	Sanduk za boce/stalak za boce (gajba, sanduk)	BC
296.	Sanduk za čaj	TC
297.	Sanduk za mlijeko	MC
298.	Sanduk za pivo	CB
299.	Sanduk za rasuti teret, drveni	DM
300.	Sanduk za rasuti teret, kartonski	DK
301.	Sanduk za rasuti teret, plastični	DL
302.	Sanduk za voće	FC
303.	Sanduk, čelični	SS
304.	Sanduk, drveni	7B
305.	Sanduk, drveni	8B
306.	Sanduk, izotermički	EI
307.	Sanduk, metalni	MA
308.	Sanduk, plitki	SC
309.	Sanduk, skeletni (kosturni)	SK
310.	Sanduk, uokvireni	FD
311.	Sanduk, višeslojni, drveni	DB
312.	Sanduk, višeslojni, kartonski	DC
313.	Sanduk, višeslojni, plastični	DA
314.	Sanduk, za auto	7A
315.	Sanduk/sandućić	CR
316.	Sanduk/škrinja (u smislu kase, sefa)	TR
317.	Set	SX
318.	Šipka	BR
319.	Šipka	RD
320.	Šipke u snopu, svežnju, smotku	RZ
321.	Šipke, u svežnju/snopu	BZ
322.	Škrinja	CH
323.	Spirala	CL
324.	Spremnik za tečnost, tipa flexibag	FB
325.	Spremnik za tečnost, tipa flexitank	FE
326.	Stalak za vješalice za odeću	RJ
327.	Stalaža/stalak	RK
328.	Table u svežnju/snopu	BY

329.	Tacna	PU
330.	Tacna, čvrsta, sa poklopcom, složiva (CEN TS 14482:2002)	IL
331.	Tacna, dvoslojna, bez poklopca, drvena	DX
332.	Tacna, dvoslojna, bez poklopca, kartonska	DY
333.	Tacna, dvoslojna, bez poklopca, plastična	DW
334.	Tacna, jednoslojna, bez poklopca, drvena	DT
335.	Tacna, jednoslojna, bez poklopca, kartonska	DV
336.	Tacna, jednoslojna, bez poklopca, plastična	DS
337.	Tacna, jednoslojna, bez poklopca, polistirenska	DU
338.	Tacna, vodoravno naslagana pljosnatim predmetima	GU
339.	Tanki karton	CM
340.	Tegla	JR
341.	Torbica (namjena: za cigarete, telefon, fotoaparat)	PO
342.	Traka	RO
343.	Uzajamno određeno	ZZ
344.	Vakumirano (vakumsko pakiranje)	VP
345.	Velika količina/gomila	LT
346.	Velika staklena flaša za držanje koroziva, nezaštićena	CO
347.	Velika staklena flaša za držanje koroziva, zaštićena	CP
348.	Veliko bure (zapremine 238 l. ili 286 l.)	HG
349.	Veza (svežanj)	BH
350.	Vješalica/ofinger	HN
351.	Vozilo	VN
352.	Vreća	BG
353.	Vreća (džak)	SA
354.	Vreća polivinilna	44
355.	Vreća, fleksibilna ambalaža	FX
356.	Vreća, jutena	GY
357.	Vreća, od tkane plastike	5H
358.	Vreća, od tkane plastike, bez unutarnje postave/obloge	XA
359.	Vreća, od tkane plastike, nepropusna (bez mogućnosti curenja)	XB
360.	Vreća, od tkane plastike, vodonepropusna (nepromočiva)	XC
361.	Vreća, papirna	5M
362.	Vreća, papirna, višeslojna	XJ
363.	Vreća, papirna, višeslojna, vodonepropusna	KK
364.	Vreća, plastična	EC
365.	Vreća, plastična folija	XD
366.	Vreća, posebno velika (džambo vreća)	JB
367.	Vreća, sa ručkama	TT
368.	Vreća, tekstilna	5L
369.	Vreća, tekstilna, bez unutarnje postave/obloge	XF
370.	Vreća, tekstilna, nepropusna	XG

371.	Vreća, tekstilna, vodonepropusna (nepromočiva)	XH
372.	Vreća, velika	ZB
373.	Vreća, velika za rasuti teret	43
374.	Vreća, višedijelna	MB
375.	Vreća, višeslojna	MS
376.	Vrećica (za čaj, silikon, lavandu, šampon, šećer)	SH
377.	Vreteno	SD
378.	Zaštićena plastična folija	SW

12. Dodatne sistemske šifre (jedanaesta cifra) - polje 33 /druga potpodjela

"Dodatne sistemske šifre" koje označavaju jedanaestu cifru u polju 33, a koje se upisuju u drugu potpodjelu polja 33 su sljedeće (n1):

Dodatna siste. šifra	Opis			
0	Upisuje se uz desetocifrenu tarifnu oznaku Carinske tarife sa pridruženom punom stopom carine propisane Carinskom tarifom (konvencionalna carinska stopa - najpovlaštenija nacija - MFN). Dodatna sistemska šifra "0" (nula), kao jedanaesta cifra u polju 33, upisuje se u svim slučajevima, osim u slučajevima kada se koriste ostale niže navedene dodatne sistemske šifre (1, 2, 9, 3, 5).			
Propisi o akcizama i cestarini				
1	Upisuje se ako su u pitanju robe koje se, prema Carinskoj tarifi, svrstavaju u istu tarifnu oznaku, a prema propisima o akcizama <i>ne podlježu obračunu i plaćanju akcize i cestarine</i> .			
2 i 9	Ako su u pitanju robe koje se, prema Carinskoj tarifi, svrstavaju u istu tarifnu oznaku, a prema propisima o akcizama <i>podlježu obračunu i plaćanju akcize i cestarine</i> , kao jedanaesta cifra upisuje se sljedeća "dodatna sistemska šifra": <ul style="list-style-type: none"> - "9": ako je samo jedna stopa akcize, - "2" ili "9": ako se u okviru iste tarifne oznake svrstavaju robe koje <i>podlježu obračunu i naplati prema različitim stopama akcize i/ili cestarine</i>. 			
<i>Primer:</i>	Tarifna oznaka	Stopa akcize	Cestarina	Opis
	271012 15 001	-	-	proizvodi nisu ni olovni ni bezolovni benzin
	271012 15 002	0,35 KM/l	0,15 KM/l + 0,25 M/l	bezolovni benzin u hemijskoj preradi
	271012 15 009	0,40 KM/l	0,15 KM/l + 0,25 M/l	olovni benzin u hemijskoj preradi
3	Upisuje se uz tarifne oznake Carinske tarife u koje se svrstava pivo, u slučajevima kada uvoznik pri uvozu, u skladu sa propisima o akcizama, dokazuje pravo na umanjenu stopu akcize na pivo (mali proizvođači), uz podnošenje Izjave za primjenu niže stope akcize			

	(upisane u polje 44 pod šifrom "IPP"). U ostalim slučajevima, kao jedanaesta cifra, uz tarifne oznake Carinske tarife u koje se svrstava pivo, upisuje se "0" (nula).
Privremena suspenzija i privremeno smanjenje carinskih stopa	
5	Za sve robe sa tarifnim oznakama navedenim u Odluci o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba (koju donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u toku tekuće za narednu godinu), kao jedanaesta cifra, upisuje se "0" (nula) ako se obračunava puna stopa carine u skladu sa Carinskom tarifom. Ako se na iste primjenjuje umanjena stopa carine u skladu sa tom odlukom, kao jedanaesta cifra, upisuje se "5".

13. Šifre za povlastice (tarifno - preferencijalne) - polje 36

Šifre koje se koriste u polju 36 su sljedeće (an..6):

Šifra	Opis tarifno - preferencijalne povlastice
CEFTA	povlastica za robu porijeklom iz ugovornih strana CEFTA 2006
CEFTAP	povlastica za robu po Sporazumu CEFTA 2006 - PEM Konvencija
CEFTAK	povlastica za robu po Sporazumu CEFTA 2006 - PEM Konvencija - puna kumulacija među CEFTA stranama
EFTA1	povlastica za robu sa porijeklom iz Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajn
EFTA2	povlastica za robu porijeklom iz Islanda
EFTA3	povlastica za robu porijeklom iz Kraljevine Norveške
EUP	povlastica za robu porijeklom iz Evropske zajednice
IRP	povlastica za robu porijeklom iz Islamske Republike Iran
TRP	povlastica za robu iz Turske.

14. Šifre za carinske postupke - polje 37/prva potpodjela

Opće napomene

- U prvu potpodjelu upisuje se četverocifrena šifra koja se sastoji od dvocifrene šifre za zahtijevani postupak i dvocifrene šifre za prethodni postupak. Lista četcerocifrenih šifri carinskih postupaka (to jest moguće kombinacije šifri zahtijevanog i prethodnog carinskog postupka) navedena je u dalnjem tekstu.
- "Prethodni postupak" je postupak u kojem je roba bila prije zahtijevanog postupka.

Primjer: 4051 = puštanje u slobodan promet robe koja je prethodno bila stavljena u postupak unutarnje obrade (sistem odgođenog plaćanja).

- U slučaju kada je prethodni postupak carinsko skladištenje ili privremeni uvoz ili kada roba dolazi iz slobodne zone, odgovarajuća šifra upisuje se samo ako roba nije bila stavljena u carinski postupak s

ekonomskim dejstvom (unutarnja obrada, vanjska obrada ili prerada pod carinskom kontrolom).

Primjer: Ponovni izvoz robe koja je bila uvezena u okviru postupka unutarnje obrade (sistem odgođenog plaćanja) i nakon toga stavljena u postupak carinskog skladištenja = 3151 (a ne 3171). (Prvi postupak = 5100; drugi postupak = 7151; ponovni izvoz = 3151).

4. Slično tome, kada se roba koja je prethodno bila privremeno izvezena ponovo uvozi, stavljanje u jedan od prethodno pomenućih postupaka s odgodjenim plaćanjem smatra se jednostavnim (redovnim) uvozom u okviru tog postupka. Šifra za ponovni uvoz navodi se samo ako se ova roba pušta u slobodan promet.

Primjer: Puštanje u slobodan promet robe koja je bila izvezena u okviru carinskog postupka vanjske obrade te koja je pri ponovnom uvozu bila stavljena u postupak carinskog skladištenja = 6121 (a ne 6171). (Prvi postupak: privremeni izvoz radi vanjske obrade = 2100; drugi postupak: skladištenje u carinskom skladištu = 7121; treći postupak: puštanje u slobodan promet = 6121).

Šifre za carinske postupke koje se koriste u **prvoj potpodjeli polja 37** su sljedeće (n4):

Šifra postupka u polju 37/1	Carinski postupci	Vrsta carinske prijave (polje 1/1)	Oznaka vrste postupka u MRN broju	Obračun i naplata uvoznih dažbina	Obračun i naplata poreza na dodanu vrijednost
0200	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) bez prethodnog postupka	IM	H	DA	DA
0202	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina)	IM	H	DA	DA
0221	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka vanjske obrade	IM	H	DA	DA
0246	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	H	DA	DA
0247	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	H	DA	DA
0251	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	H	DA	DA
0253	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka privremenog uvoza	IM	H	DA	DA ⁽¹⁾ NE ⁽²⁾
0255	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem	IM	H	DA	DA

	obustave plaćanja)				
0256	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	H	DA	DA
0271	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon postupka carinskog skladištenja	IM	H	DA	DA
0278	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom kladištu	IM	H	DA	DA
0293	postupak unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) nakon uništenja pod carinskim nadzorom	IM	H	DA	DA
1000	trajni izvoz robe bez prethodnog postupka	EX	A	NE	NE
1002	izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina)	EX	A	NE	NE
1021	trajni izvoz privremeno izvezene robe na vanjsku obradu koja se ne vraća u carinsko područje Bosne i Hercegovine	EX	A	NE	NE
1023	trajni izvoz privremeno izvezene robe koja se ne vraća u carinsko područje Bosne i Hercegovine	EX	A	NE	NE
1040	trajni izvoz robe stavljene u slobodan promet bez oslobođanja od dažbina	EX	A	NE	NE
1042	trajni izvoz robe stavljene u slobodan promet uz oslobođanje od dažbina	EX	A	NE	NE
1046	izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina)	EX	A	NE	NE
1047	izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina)	EX	A	NE	NE
1078	trajni izvoz robe iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta	EX	A	NE	NE
2100	privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade bez prethodnog postupka	EX	E	NE	NE
2102	privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina)	EX	E	NE	NE
2146	privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina)	EX	E	NE	NE
2147	privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina)	EX	E	NE	NE
2151	privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	EX	E	NE	NE
2155	privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	EX	E	NE	NE
2156	privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	EX	E	NE	NE
2178	privremeni izvoz robe po postupku vanjske obrade iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta	EX	E	NE	NE

2300	privremeni izvoz robe namijenjene vraćanju u nepromijenjenom stanju bez prethodnog postupka	EX	A	NE	NE
2378	privremeni izvoz robe namijenjene vraćanju u nepromijenjenom stanju iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta	EX	A	NE	NE
3151	ponovni izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	EX	C	NE	NE
3153	ponovni izvoz robe nakon postupka privremenog uvoza	EX	C	NE	NE
3155	ponovni izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	EX	C	NE	NE
3156	ponovni izvoz robe nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	EX	C	NE	NE
3171	ponovni izvoz robe nakon postupka carinskog skladištenja	EX	C	NE	NE
3178	ponovni izvoz robe iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta	EX	C	NE	NE
3191	ponovni izvoz robe nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom	EX	C	NE	NE
3193	ponovni izvoz robe nakon uništenja pod carinskim nadzorom	EX	C	NE	NE
4000	stavljanje u sloboden promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina bez prethodnog postupka	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
4051	stavljanje u sloboden promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
4053	stavljanje u sloboden promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka privremenog uvoza	IM	H	DA	DA ⁽³⁾ NE ⁽²⁾
4055	stavljanje u sloboden promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
4056	stavljanje u sloboden promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
4071	stavljanje u sloboden promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka carinskog skladištenja	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
4078	stavljanje u sloboden promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
4091	stavljanje u sloboden promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
4093	stavljanje u sloboden promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon uništenja pod carinskim nadzorom	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
4095	stavljanje u sloboden promet robe koja ne podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina, nakon isporuke robe na brodove i letjelice	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
4200	stavljanje u sloboden promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina bez prethodnog postupka	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁴⁾
4251	stavljanje u sloboden promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁴⁾

4253	stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka privremenog uvoza	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ^{(2)/(4)}
4255	stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁴⁾
4256	stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁴⁾
4271	stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka carinskog skladištenja	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁴⁾
4278	stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁴⁾
4291	stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od uvoznih dažbina nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom	IM	H	NE	NE ⁽⁴⁾
4293	stavljanje u slobodan promet robe koja podliježe oslobađanju od dažbina nakon uništenja pod carinskim nadzorom	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁴⁾
4600	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) bez prethodnog postupka	IM	H	DA	DA
4653	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka privremenog uvoza	IM	H	DA	DA ⁽¹⁾ NE ⁽²⁾
4671	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka carinskog skladištenja	IM	H	DA	DA
4678	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu	IM	H	DA	DA
4693	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon uništenja pod carinskim nadzorom	IM	H	DA	DA
4700	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) bez prethodnog postupka	IM	H	DA	DA
4746	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	H	DA	DA
4747	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	H	DA	DA
4753	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka privremenog uvoza	IM	H	DA	DA ⁽¹⁾ NE ⁽²⁾
4755	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	H	DA	DA
4756	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili	IM	H	DA	DA

	slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)				
4771	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon postupka carinskog skladištenja	IM	H	DA	DA
4778	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu	IM	H	DA	DA
4793	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina) nakon uništenja pod carinskim nadzorom	IM	H	DA	DA
5100	postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) bez prethodnog postupka	IM	I	NE	NE
5102	postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina)	IM	I	NE	NE
5146	postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	I	NE	NE
5147	postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	I	NE	NE
5151	postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5153	postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka privremenog uvoza	IM	I	NE	NE
5157	postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) prijenosom robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5171	postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka carinskog skladištenja	IM	I	NE	NE
5178	postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu	IM	I	NE	NE
5193	postupak unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon uništenja pod carinskim nadzorom	IM	I	NE	NE
5300	postupak privremenog uvoza bez prethodnog postupka	IM	I	DA ⁽²⁾ NE ⁽³⁾	DA ⁽⁵⁾ NE ⁽⁶⁾
5302	postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina)	IM	I	DA ⁽²⁾ NE ⁽³⁾	DA ⁽⁵⁾ NE ⁽⁶⁾
5346	postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	I	DA ⁽⁴⁾ NE ⁽³⁾	DA ⁽⁵⁾ NE ⁽⁶⁾
5347	postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	I	DA ⁽²⁾ NE ⁽³⁾	DA ⁽⁵⁾ NE ⁽⁶⁾
5351	postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	I	DA ⁽²⁾ NE ⁽³⁾	DA ⁽⁵⁾ NE ⁽⁶⁾
5353	postupak privremenog uvoza nakon postupka privremenog uvoza	IM	I	DA ⁽²⁾ NE ⁽³⁾	DA ⁽⁵⁾ NE ⁽⁶⁾
5355	postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	I	DA ⁽⁴⁾ NE ⁽³⁾	DA ⁽⁵⁾ NE ⁽⁶⁾

5356	postupak privremenog uvoza nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	I	DA ⁽²⁾ NE ⁽³⁾	DA ⁽⁵⁾ NE ⁽⁶⁾
5371	postupak privremenog uvoza nakon postupka carinskog skladištenja	IM	I	DA ⁽²⁾ NE ⁽³⁾	DA ⁽⁵⁾ NE ⁽⁶⁾
5378	privremeni uvoz robe iz slobodne zone kontrolnog tipa II	IM	I	DA ⁽²⁾ NE ⁽³⁾	DA ⁽⁵⁾ NE ⁽⁶⁾
5393	postupak privremenog uvoza nakon uništenja pod carinskim nadzorom	IM	I	DA ⁽²⁾ NE ⁽³⁾	DA ⁽⁵⁾ NE ⁽⁶⁾
5500	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) bez prethodnog postupka	IM	I	NE	NE
5502	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina)	IM	I	NE	NE
5546	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	I	NE	NE
5547	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	I	NE	NE
5551	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5553	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka privremenog uvoza	IM	I	NE	NE
5555	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5556	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5557	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) prijenosom robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5571	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka carinskog skladištenja	IM	I	NE	NE
5578	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu	IM	I	NE	NE
5593	postupak unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon uništenja pod carinskim nadzorom	IM	I	NE	NE
5600	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) bez prethodnog postupka	IM	I	NE	NE
5602	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina)	IM	I	NE	NE
5646	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili	IM	I	NE	NE

	slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina)				
5647	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	I	NE	NE
5651	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5653	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka privremenog uvoza	IM	I	NE	NE
5655	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5656	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5657	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) prijenosom robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5671	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon postupka carinskog skladištenja	IM	I	NE	NE
5678	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon smještaja u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu	IM	I	NE	NE
5693	postupak unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja) nakon uništenja pod carinskim nadzorom	IM	I	NE	NE
5751	prijenos robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5755	prijenos robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
5756	prijenos robe ili proizvoda pod aranžmanom unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
6100	ponovni uvoz i puštanje u slobodan promet kompenzirajućih proizvoda izvezenih ili ponovno izvezenih nakon postupka unutarnje obrade (član 179. zakona)	IM	H	DA ⁽⁸⁾	DA ⁽⁹⁾
6110	ponovni uvoz trajno izvezene robe i stavljanje u slobodan promet bez oslobođanja od plaćanja uvoznih dažbina	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
6121	ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet bez oslobođanja od plaćanja uvoznih dažbina nakon postupka vanjske obrade	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
6123	ponovni uvoz privremeno izvezene robe što se vraća u	IM	H	DA	DA ⁽³⁾

	nepromijenjenom stanju i stavljanje u slobodan promet bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina				
6171	ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina iz carinskog skladišta	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
6178	ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
6195	ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina robe kojima su bile snabdjevene zalihe na brodovima i avionima	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
6196	ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe bez oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina nakon prodaje u bescarinskim prodavnicama na aerodromima	IM	H	DA	DA ⁽³⁾
6310	ponovni uvoz trajno izvezene robe i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina (član 177. zakona)	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁷⁾
6321	ponovni uvoz robe u nepromijenjenom stanju i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina nakon postupka vanjske obrade (član 177. zakona)	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁷⁾
6323	ponovni uvoz privremeno izvezene robe što se vraća u nepromijenjenom stanju i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina (član 177. zakona)	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁷⁾
6371	ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina iz carinskog skladišta (član 177. zakona)	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁷⁾
6378	ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina iz slobodne zone kontrolnog tipa II ili slobodnog skladišta (član 177. zakona)	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁷⁾
6395	ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet uz oslobađanje od uvoznih dažbina robe kojima su snabdjevene zalihe na brodovima i avionima (član 177. zakona)	IM	H	NE ⁽¹⁾	NE ⁽⁷⁾
6396	ponovni uvoz i stavljanje u slobodan promet robe uz oslobađanje od uvoznih dažbina nakon maloprodaje u bescarinskim prodavnicama na aerodromima (član 177. zakona)	IM	H	NE	NE ⁽⁷⁾
7100	postupak carinskog skladištenja bez prethodnog postupka	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7121	postupak carinskog skladištenja nakon postupka vanjske obrade	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7123	postupak carinskog skladištenja nakon postupka privremenog izvoza robe što se vraća u nepromijenjenom stanju	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7131	postupak carinskog skladištenja nakon ponovnog izvoza	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7146	postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7147	postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7151	postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7153	postupak carinskog skladištenja nakon postupka privremenog	IM	J ⁽¹⁰⁾	NE	NE

	uvoza		K ⁽¹¹⁾		
7155	postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7156	postupak carinskog skladištenja nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7171	postupak carinskog skladištenja nakon postupka carinskog skladištenja	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7178	postupak carinskog skladištenja nakon smještaja u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7191	postupak carinskog skladištenja nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7193	postupak carinskog skladištenja nakon uništenja pod carinskim nadzorom	IM	J ⁽¹⁰⁾ K ⁽¹¹⁾	NE	NE
7800	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište bez prethodnog postupka	IM	J	NE	NE
7802	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem povrata dažbina)	IM	J	NE	NE
7821	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon privremenog izvoza pod postupkom vanjske obrade	IM	J	NE	NE
7823	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon privremenog izvoza radi povrata u nepromijenjenom stanju	IM	J	NE	NE
7831	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon ponovnog izvoza	IM	J	NE	NE
7846	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) u carinskom skladištu	IM	J	NE	NE
7847	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem povrata dažbina) u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu	IM	J	NE	NE
7851	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	J	NE	NE
7853	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon postupka privremenog uvoza	IM	J	NE	NE
7855	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) u carinskom skladištu	IM	J	NE	NE
7856	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja) u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu	IM	J	NE	NE
7871	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon postupka carinskog skladištenja	IM	J	NE	NE
7878	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon smještaja u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište	IM	J	NE	NE
7891	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon nakon obrade pod carinskom kontrolom	IM	J	NE	NE

7893	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon uništenja pod carinskom kontrolom	IM	J	NE	NE
7895	smještaj u slobodnu zonu kontrolnog tipa II ili slobodno skladište nakon isporuke robe na brodove i letjelice	IM	J	NE	NE
9100	postupak obrade pod carinskom kontrolom bez prethodnog postupka	I	I	NE	NE
9102	postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina)	IM	I	NE	NE
9146	postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	I	NE	NE
9147	postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	I	NE	NE
9151	postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
9153	postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka privremenog uvoza	IM	I	NE	NE
9155	postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
9156	postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	I	NE	NE
9171	postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon postupka carinskog skladištenja	IM	I	NE	NE
9178	postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon smještaja robe u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu	IM	I	NE	NE
9193	postupak obrade pod carinskom kontrolom nakon uništenja pod carinskom kontrolom	IM	I	NE	NE
9300	uništenje robe pod carinskom kontrolom bez prethodnog postupka	IM	H	NE	NE
9302	uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem povrata dažbina)	IM	H	NE	NE
9346	uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u carinskom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	H	NE	NE
9347	uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem povrata dažbina)	IM	H	NE	NE
9351	uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje obrade (sistem obustave plaćanja)	IM	H	NE	NE
9353	uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka privremenog uvoza	IM	H	NE	NE
9355	uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje robe u carinskom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	H	NE	NE
9356	uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka unutarnje robe u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu (sistem obustave plaćanja)	IM	H	NE	NE
9371	uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka carinskog skladištenja	IM	H	NE	NE

9378	uništenje robe pod carinskom kontrolom smještene u slobodnoj zoni kontrolnog tipa II ili slobodnom skladištu	IM	H	NE	NE
9391	uništenje robe pod carinskom kontrolom nakon postupka obrade pod carinskom kontrolom	IM	H	NE	NE
9500	snabdijevanje zaliha (isporuka robe) na vazduhoplove i plovila u međunarodnom saobraćaju bh. robom bez prethodnog postupka	EX	A	NE	NE
9600	maloprodaja bh. robe u bescarinskim prodavnicama na međunarodnim aerodromima u Bosni i Hercegovini bez prethodnog postupka	EX	A	NE	NE

Legenda:

(1)	Odnosi se na postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje.
(2)	Odnosi se na postupak privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje.
(3)	"NE": ukoliko se u drugoj potpodjeli polja 37 može primjeniti šifra 401 ili 402.
(4)	Samo ako se u drugoj potpodjeli polja 37 može primjeniti neka od šifri koja se odnosi na oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.
(5)	Primjenjuje se kod postupka privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje.
(6)	Primjenjuje se kod postupka privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje.
(7)	"NE": samo u slučaju kada je vraćena roba oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina shodno članu 177. ZCP i ako robu vraća isto lice koje ju je i izvezlo (izvoznik). Ako robu vraća drugo lice tada vraćena roba podliježe naplati poreza na dodanu vrijednost.
(8)	"NE": samo na bh. robu sadržanu u vraćenim kompenzirajućim proizvodima (postupak 6100).
(9)	"NE": samo na bh. robu sadržanu u vraćenim kompenzirajućim proizvodima i ako te proizvode vraća isto lice koje ih je i izvezlo (izvoznik). Ako kompenzirajuće proizvode vraća drugo lice tada i bh. roba sadržana u istima podliježe naplati poreza na dodanu vrijednost (postupak 6100).
(10)	"J": kod smještaja u carinsko skladište tipa A, B, C i F.
(11)	"K": kod smještaja u carinsko skladište tipa D.

15. Šifre za bliže navođenje zahtijevanog carinskog postupka - polje 37/druga potpodjela

15.1. Šifre za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina (CARINSKE POVLASTICE) koje se koriste u drugoj potpodjeli polja 37

Šifre koje se koriste u drugoj potpodjeli polja 37 carinske prijave za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u slučajevima propisanim članom 207. tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) i u skladu sa odredbama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24/18) (u dalnjem tekstu: Odluka o carinskim povlasticama), su sljedeće (an3):

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina					PDV	Akci za i cesta rina
Redni broj / Opis	Član 207. tačka a) alineja ..) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("SG BiH" 58/15)	Član Odluke o cari nskim povla sticama	Ši fra povlas tice (lati nica)	("+": stoji gdje je oslo bođe no)	("+": stoji gdje je oslo bođe no)	
1.	Oprema koja predstavlja ulog estranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igru na sreću	alineja 1)	4. - 5.	42C		
2.	Oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini	alineja 2)	6. - 7.	43C		
3.	Roba za vojne i policijske snage i kaznenopopravne ustanove koja se u potpunosti finansira od donatora	alineja 3)	8. - 9.	44C		+*
4.	Roba za deminiranje	alineja 4)	10. - 11.	45C		
5.	Roba za projekte obnove i rekonstrukcije Bosne i Hercegovine	alineja 5)	12. - 13.	46C		+*
6.	Oprema za organe civilne zaštite i vatrogastva namijenjena zaštiti i spasavanju civilnog stanovništva	alineja 6)	14. - 15.	47C		
7.	Lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište u Bosnu i Hercegovinu	alineja 7)	16. - 17.	C01	+	
8.	Svadbena oprema i predmeti domaćinstva koji se uvoze povodom sklapanja braka	alineja 8)	18. - 19.	C02	+	
9.	Pokloni koji se uobičajeno daju povodom sklapanja braka	alineja 8)	18. - 19.	C03	+	
10.	Lična imovina stečena nasljedivanjem	alineja 9)	20. - 21.	C04	+	
11.	Školska oprema, obrazovni materijali i s tim povezani predmeti domaćinstva	alineja 10)	22. - 23.	C06⁽¹⁾	+	
12.	Pošiljke zanemarive vrijednosti	alineja 11)	24. - 25.	C07⁽¹⁾	+	
13.	Pošiljke koje jedno fizičko lice šalje drugom fizičkom licu	alineja 12)	26. - 27.	C08⁽¹⁾	+ +*	
14.	Proizvodna sredstva i druga oprema koja se uvozi prilikom prijenosa djelatnosti iz druge države u Bosnu i Hercegovinu	alineja 13)	28. - 29.	C09	+ +	
15.	Proizvodna sredstva i druga oprema koja pripada licu koje se bavi slobodnim profesijama ili pravnom licu koje se bavi neprofitnom djelatnošću	alineja 13)	28. - 29.	C10	+ +	

16.	Proizvodi koje poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine dobiju na posjedima koji se nalaze u pograničnom području susjedne države	alineja 14)	30. - 31.	49C⁽¹⁾	+	
17.	Sjeme, gnojivo i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjevi koje unose poljoprivredni proizvođači iz drugih država	alineja 15)	32. - 33.	50C⁽¹⁾	+	
18.	Obrazovni, naučni i kulturnoški materijal iz Priloga 1. Odluke	alineja 17)	36. - 38.	C11	+	
19.	Obrazovni, naučni i kulturnoški materijal iz Priloga 2. Odluke	alineja 17)	36. - 38.	C12	+	
20.	Obrazovni, naučni i kulturnoški materijali; naučni instrumenti i uređaji uvezeni isključivo u nekomercijalne svrhe (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate)	alineja 17)	36. - 38.	C13	+	
21.	Oprema koju u nekomercijalne svrhe uvozi naučno - istraživačka ustanova ili organizacija sa sjedištem van Bosne i Hercegovine ili se uvozi u njeno ime	alineja 17)	36. - 38.	C14	+	
22.	Laboratorijske životinje i biološke ili hemijske materije namijenjene za istraživanje	alineja 18)	39. - 40.	C15	+	
23.	Terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagensi za određivanje krvne grupe i reagensi za određivanje vrste tkiva	alineja 19)	41. - 42.	C16	+	
24.	Instrumenti i uređaji namijenjeni za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnostikovanje ili liječenje	alineja 20)	43. - 44.	C17	+	
25.	Referentne supstance za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda	alineja 21)	45. - 46.	C18	+	
26.	Farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima	alineja 22)	47. - 48.	C19⁽¹⁾	+	
27.	Roba namijenjena humanitarnim organizacijama	alineja 23)	49. - 51.	C20	+	
28.	Predmeti iz Priloga 4. Odluke, namijenjeni slijepim licima	alineja 24)	52. - 54.	C21	+	
29.	Predmeti iz Priloga 5. Odluke, namijenjeni slijepim licima, koje uvoze slijepa lica za ličnu upotrebu (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate)	alineja 24)	52. - 54.	C22	+	
30.	Predmeti iz Priloga 5. Odluke, namijenjeni slijepim licima, a koje uvoze određene ustanove ili organizacije (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate)	alineja 24)	52. - 54.	C23	+	
31.	Predmeti namijenjeni drugim hendikepiranim licima (osim slijepih lica), koje uvoze hendikepirana lica za ličnu upotrebu (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate)	alineja 25)	55. - 56.	C24	+	

32.	Predmeti namijenjeni za potrebe drugih hendikepiranih lica (osim slijepih lica), koje uvoze određene ustanove ili organizacije (uključujući rezervne dijelove, komponente, pribor i alate)	alineja 25)	55. - 56.	C25	+	
33.	Roba koja se uvozi za pomoć žrtvama nesreće	alineja 26)	57. - 59.	C26	+	
34.	Putnički automobil koji, za ličnu upotrebu, uvozi invalidno lice	alineja 27)	60. - 61.	48C	+	
35.	Odlikovanja i priznanja	alineja 28)	62. - 63.	C27⁽¹⁾	+	
36.	Pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa	alineja 29)	64. - 65.	C28⁽¹⁾	+	
37.	Roba namijenjena monarsima ili šefovima države	alineja 30)	66. - 67.	C29	+	
38.	Uzorci robe zanemarljive vrijednosti koji se uvoze radi promoviranja trgovine	alineja 31)	68. - 72.	C30	+	
39.	Štampani i reklamni materijal koji se uvozi radi promoviranja trgovine	alineja 31)	68. - 72.	C31	+	
40.	Proizvodi koji se koriste ili konzumiraju na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju	alineja 31)	68. - 72.	C32	+	
41.	Roba koja se uvozi u svrhu ispitivanja, analize ili testiranja	alineja 32)	73. - 74.	C33	+	
42.	Pošiljke poslane organu nadležnom za zaštitu prava intelektualne svojine	alineja 33)	75. - 76.	C34	+	
43.	Turistička informativna literatura	alineja 34)	77. - 78.	C35⁽¹⁾	+	
44.	Razni dokumenti i predmeti	alineja 35)	79. - 80.	C36	+	
45.	Pomoćni materijali za utovar i zaštitu robe tokom prijevoza	alineja 36)	81. - 82.	C37⁽¹⁾	+	
46.	Slama, krma i hrana za životinje tokom prijevoza	alineja 37)	83. - 84.	C38⁽¹⁾	+	
47.	Gorivo i mazivo sadržano u drumskim motornim vozilima i posebnim spremnicima	alineja 38)	85. - 86.	C39⁽¹⁾	+	
48.	Materijali za groblja i spomenike žrtvama rata	alineja 39)	87. - 88.	C40	+	
49.	kovčezi, pogrebne urne i ukrasni pogrebni predmeti	alineja 40)	89. - 90.	C41⁽¹⁾	+	
50.	Roba za ličnu upotrebu lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnika međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (<i>uz oslobođanje i od akcize i cestarine, po reciprocitetu</i>)	alineja 41)	91. - 92.	51C	+	+*

51.	Roba za ličnu upotrebu lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnika međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (<i>bez oslobođanja od akcize i cestarine, po reciprocitetu</i>)	alineja 41)	91. - 92.	52C	+	
52.	Roba za ličnu upotrebu lica sa konzularnim i diplomatskim statusom, pripadnika međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (<i>uz oslobođanje i od akcize i cestarine, a bez oslobođanja od poreza na dodanu vrijednost, po reciprocitetu</i>)	alineja 41)	91. - 92.	53C		+*
53.	Roba za službene potrebe ambasada stranih država, međunarodnih organizacija i misija koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (<i>uz oslobođanje i od akcize i cestarine, po reciprocitetu</i>)	alineja 41)	91. - 92.	54C	+	+*
54.	Roba za službene potrebe ambasada stranih država, međunarodnih organizacija i misija koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (<i>bez oslobođanja od akcize i cestarine, po reciprocitetu</i>)	alineja 41)	91. - 92.	55C	+	
55.	Roba za službene potrebe ambasada stranih država, međunarodnih organizacija i misija koja se uvozi po Bečkim konvencijama o diplomatskim i konzularnim odnosima ili drugim konzularnim konvencijama ili Njujorškoj konvenciji o specijalnim misijama (<i>uz oslobođanje i od akcize i cestarine, a bez oslobođanja od poreza na dodanu vrijednost, po reciprocitetu</i>)	alineja 41)	91. - 92.	56C		+*
56.	Roba za ličnu upotrebu pripadnika NATO/EUFOR koja se uvozi po međunarodnim sporazumima	alineja 41)	91. - 92.	57C	+	+
57.	Roba za službene potrebe NATO/EUFOR koja se uvozi po međunarodnim sporazumima	alineja 41)	91. - 92.	58C	+	+
58.	Roba koja se uvozi po ostalim međunarodnim sporazumima, osim IPA (<i>uz oslobođanje i od akcize i cestarine</i>)	alineja 41)	91. - 92.	59C	+	+*

59.	Roba koja se uvozi po ostalim međunarodnim sporazumima, osim IPA (<i>bez oslobođanja od akcize i cestarine</i>)	alineja 41)		91. - 92	60C	+	
-----	---	-------------	--	----------	------------	---	--

Legenda:

- (1) Šifre: C06, C07, C08, 49C, 50C, C19, C27, C28, C35, C37, C38, C39 i C41 odnose se na carinske povlastice za koje, prema odredbama Odluke o carinskim povlasticama, korisnik povlastice robu prijavljuje usmeno nadležnom carinskom uredu (sa ili bez podnošenja popisa roba ili izjave, ovisno od carinske povlastice koja je u pitanju).

Međutim, korisnik tih carinskih povlastica, ako želi, može, umjesto usmeno, robu za te povlastice prijaviti podnošenjem carinske prijave (JCI). U tom slučaju, u drugoj potpodjeli polja 37 podnijete carinske prijave (JCI) upisuje se šifra C06, C07, C08, 49C, 50C, C19, C27, C28, C35, C37, C38, C39 ili C41, ovisno koja carinska povlastica je u pitanju.

15.1.1. Informacije u vezi poreza na dodanu vrijednost kod stavljanja u sloboden promet po osnovu carinskih povlastica navedenih u Šifarniku 15.1.

Shodno članu 26. tačka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) (u dalnjem tekstu: ZPDV), šifre za drugu potpodjelu polja 37 carinske prijave za puštanje robe u sloboden promet uz oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina, navedene u Šifarniku 15.1. ovog priloga, obuhvataju i oslobođanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osim:

- šifre: **42C, 43C, 44C, 45C, 46C i 47C**,
- šifre: **53C i 56C**, samo u slučaju kada je u Potvrdi o diplomatskom statusu (kao potvrde iz člana 92. stav (1) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama), koju izdaje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, navedeno da nema oslobođanja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (po reciprocitetu) i to samo za robu za koju je to navedeno u toj potvrdi.

15.1.2. Informacije u vezi akcize kod stavljanja u sloboden promet po osnovu carinskih povlastica navedenih u Šifarniku 15.1.

*Shodno članu 30. stav (1) tačka c) i članu 38. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), sljedeće šifre za drugu potpodjelu polja 37 carinske prijave za puštanje robe u sloboden promet uz oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina obuhvataju i oslobođanje od plaćanja akcize i cestarine uz uvjete kako slijedi:

- šifra **44C i 46C**: samo na naftne derive: dizel gorivo, motorni benzin, bezolovni motorni benzin i tečni naftni plin za pogon motornih vozila, koji su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina,
- šifra **C08⁽¹⁾**: samo za akcizne proizvode koji su u skladu sa članom 26. stav (5) tač. a) i b) Odluke o carinskim povlasticama oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina,
- šifra **51C, 53C, 54C i 56C**: samo u slučaju kada je u Potvrdi o diplomatskom statusu (kao potvrde iz člana 92. stav (1) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama), koju izdaje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, navedeno i oslobođanje od akcize (po reciprocitetu) i to samo za one akcizne proizvode za koje je u toj potvrdi navedeno oslobođanje od akcize. U protivnom, koristi se šifra 52C ili 55C, ovisno od situacije

napomena: šifra **51C i 54C** koriste se i u slučaju kada među robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina nema akciznih proizvoda,

- šifra **59C**: samo u slučaju kada iz potvrde nadležnog organa iz člana 92. stav (1) tačka a) ili stav (2) Odluke o carinskim povlasticama proizilazi da se oslobođanje, predviđeno međunarodnim sporazumom koji je u pitanju, odnosi i na oslobođanje od plaćanja akcize (na primjer, u potvrdi stoji: "roba je oslobođena od plaćanja carine i drugih dažbina", ili stoji neki drugi navod koji nedvosmisleno ukazuje da se oslobođanje odnosi i na akcizu odnosno na sve indirektne poreze). U protivnom, koristi se šifra 60C

napomena: šifra **59C** koristi se i u slučaju kada među robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina nema akciznih proizvoda.

15.2. Šifre za oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina po osnovu čl. 177. i 180. ZCP

Šifre koje se koriste **u drugoj potpodjeli polja 37** u slučaju primjene čl. 177. i 180. ZCP su sljedeće (an3):

Šifra	Osnov	Opis
163	čl. 177. ZCP	oslobođanje od plaćanja <i>uvoznih dažbina, poreza na dodanu vrijednost, akcize i cestarine</i> na vraćenu robu u nepromijenjenom stanju kada robu vraća isto lice koje ju je i izvezlo (izvoznik)
164	čl. 177. ZCP	oslobođanje od plaćanja <i>uvoznih dažbina, akcize i cestarine</i> na vraćenu robu u nepromijenjenom stanju kada robu vraća drugo lice a ne lice koje ju je i izvezlo (podliježe naplati poreza na dodanu vrijednost)
126	čl. 180. ZCP	oslobođanje od plaćanja <i>uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost</i> za proizvode morskog ribarstva i drugi proizvodi izvađeni iz mora.

15.3. Šifre za oslobođanje od plaćanja po osnovu IPA i DPSZ projekata

Šifre koje su koriste **u drugoj potpodjeli polja 37** kod stavljanja robe u slobodan promet:

- po osnovu projekata IPA u skladu sa Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o pravilima suradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć Bosni i Hercegovini u okviru pružanja pomoći putem instrumenta predpristupne pomoći (IPA) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori": broj 74/11) - za IPA, a broj 6/15- za IPA II) (u dalnjem tekstu: Okvirni sporazum) i
- po osnovu Regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje (u dalnjem tekstu: RPSZ) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 04/14), koji se finansira u okviru implementacije pod - projekata obuhvaćenih Državnim projektom za stambeno zbrinjavanje (u dalnjem tekstu: DPSZ), su sljedeće (an3):

Šifra	Osnov	Opis
210	član 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma	oslobođanje od plaćanja <i>uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost</i> u okviru IPA, prema članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma, po potvrdi IPA DEU (potvrda ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini)
211	član 26. stav (2) tačka d) Okvirnog sporazuma	oslobođanje od plaćanja <i>uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost</i> u okviru IPA, prema članu 26. stav (2) tačka d) Okvirnog sporazuma
212	član 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma	oslobođanje od plaćanja <i>uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost</i> u okviru IPA, prema članu 26. stav (2) tačka a)

		Okvirnog sporazuma, po potvrdi IPA MFT (potvrda ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine)
213	članu 4. tačka 4.7.2. RPSZ i članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma	oslobađanje od plaćanja <i>uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost</i> u okviru DPSZ, prema članu 4. tačka 4.7.2. DPSZ i članu 26. stav (2) tačka a) Okvirnog sporazuma, po potvrdi DPSZ MFT
214	član 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II	oslobađanje od plaćanja <i>indirektnih poreza</i> u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II, po potvrdi IPA II DEU (potvrda ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini)
215	član 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II	oslobađanje od plaćanja <i>indirektnih poreza</i> u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvirnog sporazuma IPA II, po potvrdi IPA II MFT (potvrda ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine)
216	članu 28. stav 2) tačka (g) Okvirnog sporazuma IPA II	oslobađanje od plaćanja <i>indirektnih poreza</i> u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (g) Okvirnog sporazuma IPA II, po potvrdi ovjerenoj od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

15.4. Ostale šifre za drugu potpodjelu polja 37

Ostale šifre koje se koriste u drugoj potpodjeli polja 37 su sljedeće (an3):

Šifra	Osnov	Opis
401	član 26. stav 1. ZPDV	oslobađanje od <i>poreza na dodanu vrijednost</i> u skladu sa ZPDV, odobreno na osnovu potvrde pribavljene od UIO
402	član 26. stav 8. ZPDV	oslobađanje od <i>poreza na dodanu vrijednost</i> zlata i dragocjenih metala, novčanica i kovanica koje uvozi Centralna Banka Bosne i Hercegovine
403	član 28. stav 1. tačka 3. ZPDV	oslobađanje od <i>poreza na dodanu vrijednost</i> za vazduhoplove
404	član 30. a u vezi sa članom 11. ZPDV	bez obračuna i naplate <i>poreza na dodanu vrijednost</i> (primjena člana 209. Zakona - pravilo <i>no drawback</i>)
405	član 30. stav 1. tačka f) i član 38. stav 1. Zakona o akcizama	oslobađanje od plaćanja <i>akcize</i> na gorivo za avione i brodove u međunarodnom saobraćaju, prema članu 30. stav 1. tačka f) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini i oslobađanje od cestarine u skladu sa članom 38. stav 1. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini
406	član 30. stav (1) tačka g) Zakona o akcizama	oslobađanje od plaćanja <i>akcize</i> na uvoz alkohola koji se koristi kao repromaterijal za proizvodnju alkoholnih pića, prema članu 30. stav (1) tačka g) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini
407	član 36. Zakona o akcizama	oslobađanje od plaćanja <i>cestarine</i> na uvoz dizel-goriva koje se koristi za potrebe rudnika u količini koju odobri Upravni odbor UIO, prema članu 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini
408	član 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini	oslobađanje od plaćanja <i>cestarine</i> na uvoz dizel-goriva koje se koristi za potrebe termoelektrana u količini koju odobri Upravni odbor UIO, prema članu 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini

409	član 36. Zakona o akcizama	oslobađanje od plaćanja <i>cestarine</i> na uvoz dizel-goriva koje se koristi za potrebe željeznica u količini koju odobri Upravni odbor UIO, prema članu 36. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini
411	član 32. stav (8) Uputstva o privremenom uvozu	dodatna šifra koja se koristi u slučaju kada se roba iz privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina stavlja u sloboden promet, a koja omogućava otvaranje polja za ručni unos ispravno obračunatog iznosa dažbina u polju 47 carinske prijave za puštanje u sloboden promet nakon postupka privremenog uvoza (postupak 4053) u carinskom informacionom sistemu
412		ne nastaje obaveza obračunavanja akcize kod uvoza akciznih proizvoda isključivo za laboratorijsko ispitivanje (carina i porez na dodanu vrijednost se obračunava i naplaćuje).
1CT ⁽¹⁾	Carinska tarifa - Odjeljak II - Posebne odredbe - pod A. Civilni avioni i roba za upotrebu u civilnim avionima - tačka 1. prva alineja i drugi podstav tačke 4. ⁽¹⁾	oslobađanje od plaćanja <i>carine</i> na uvoz civilnih aviona iz tarifnih podbrojeva 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 i 8802 40, u skladu sa posebnim odredbama Carinske tarife Bosne i Hercegovine
		<i>Napomena:</i> samo civilni avioni koji su upisani u registar vazduhoplova Bosne i Hercegovine ili druge države u skladu sa ICAO Čikaškom konvencijom.
2CT	Opće pravilo 2(a) za primjenu BH nomenklature	sukcesivni uvoz u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju, uz primjenu Općeg pravila 2(a) za primjenu BH nomenklature iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife
3CT	Opće pravilo 2(a) za primjenu BH nomenklature	sukcesivni izvoz u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju, uz primjenu Općeg pravila 2(a) za primjenu BH nomenklature iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife
99V ⁽²⁾	Glava 99 Carinske tarife	isporka robe na vazduhoplov - Glava 99 Carinske tarife
99P ⁽²⁾	Glava 99 Carinske tarife	isporka robe na plovilo - Glava 99 Carinske tarife
025		pravilo za akcizne markice
000 ⁽³⁾		uvoz / izvoz - uobičajeno pravilo.

Legenda:

(1)	Šifra "1CT":	upisuje se u polje 37/2 carinske prijave za puštanje u sloboden promet (postupak 42) civilnih aviona koji se svrstavaju u tarifne podbrojeve 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 i 8802 40 važeće Carinske tarife, samo u slučaju kada se za navedeni civilni avion traži oslobađanje od plaćanja carine i uz carinsku prijavu podnosi (i upisuje u polje 44 pod šifrom "URA") uvjerenje o upisu predmetnog civilnog aviona u registar vazduhoplova Bosne i Hercegovine (koji vodi Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine) ili u registar druge države u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom zračnom prometu od 07. decembra 1944. godine (ICAO Čikaška konvencija).
		<i>Napomena:</i> navedeno oslobađanje od plaćanja carine (ne i poreza na dodanu vrijednost) propisano je Carinskom tarifom Bosne i Hercegovine - Odjeljak II - Posebne odredbe - pod A. Civilni avioni i roba za upotrebu u civilnim avionima - tačka 1. prva alineja i drugi podstav tačke 4.
(2)	Sifra "99V" i "99P":	vezane su za tarifnu oznaku 9930 24 00 00, 9930 27 00 00 i 9930 99 00 00 iz Glave 99 Carinske tarife i za šifru "S99I" iz polja 44. Kod popunjavanja polja 37/2 carinske prijave za izvoz ili ponovni izvoz, u slučaju isporuke robe na vazduhoplove i plovila, koristi se šifra "99V" ili "99P" ovisno da li je u pitanju isporuka robe na vazduhoplov ili na plovilo.

(3)	Šifra "000": upisuje se u polje 37/2 u slučaju kada nisu ispunjeni uvjeti za korištenje neke od šifri propisanih za polje 37/2 ovim prilogom, u kom slučaju carinski informacioni sistem automatski, na osnovu pravila uspostavljenih u tom sistemu u skladu sa primjenjivim propisima, vrši obračun dažbina, uključujući i način njihovog plaćanja.
-----	--

Napomena:

Roba oslobođena od uvoznih dažbina i/ili poreza na dodanu vrijednost ne znači u svakom slučaju da je oslobođena i od plaćanja akcize i cestarine ili da je oslobođena pod istim uvjetima.

Ispunjenošć uvjeta za oslobođenje od akcize i cestarine cijeni se u skladu sa propisima primjenjivim na te indirektne poreze (vidjeti napomene u tekstu Šifarnika broj 15. (Šifre za bliže navođenje zahtjevanog carinskog postupka - polje 37 druga potpodjela) ovog priloga).

16. Šifre za tarifne kvote - polje 39

Šifre za tarifne kvote koje se upisuju u polje 39 carinske prijave su sljedeće (n1):

Šifra	Opis
1	kvota za koju Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ne izdaje odobrenje
2	kvota po odobrenju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - roba porijeklom iz Evropske unije
3	kvota po odobrenju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine - roba koja nije porijeklom iz Evropske unije
4	kvota utvrđena Protokolom uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji.

17. Šifre za dokumenta o prethodnom postupku - polje 40

Šifre za dokumenta o prethodnom postupku koje se koriste u polju 40 su sljedeće (an4):

Redni broj	Vrsta dokumenta	Šifra
1.	faktura proforma	325
2.	faktura komercijalna	FK
3.	karnet ATA	ATA
4.	karnet TIR	TIR
5.	otpremnica (popis paketa)	271
6.	otpremnica (poštanski paketi)	750
7.	popis kontejnera	235
8.	robni manifest	785
9.	sve vrste tovarnih listova za drumski prijevoz	CMR
10.	specifikacija popisa pošiljke uz fakturu (bordero)	787

11.	tovarni list CIM (željeznična)	CIM
12.	tovarni list SMGS (prateći tovarni list u željezničkom saobraćaju)	SMGS
13.	transportni dokument za multimodalni/kombinirani prijevoz (opći)	760
14.	vazduhoplovni tovarni list	740
15.	vazduhoplovni tovarni list - glavni	741
16.	zbirna prijava za privremeni smještaj	333
17.	ostalo	ZZZ

Ako je prethodni carinski postupak proveden na osnovu carinske prijave podnijete usmenim prijavljivanjem koju nije pratio "popis robe" ili je proveden na temelju carinske prijave podnijete nekom drugom radnjom (član 140. Odluke ZCP), u tom slučaju u polju 40 upisuje se, ovisno od situacije, jedna od sljedećih šifri:

18.	carinska prijava podnijeta usmenim prijavljivanjem, koju ne prati popis robe	340
19.	carinska prijava podnijeta nekom drugom radnjom (član 140. Odluke ZCP).	350

Ako je prethodni dokument sastavljen na obrascu JCI (carinska prijava u pisanom obliku ili DTI carinska prijava), šifra za dokument koja se koristi u polju 40 sastoji se od šifre koja se primjenjuje za prvu potpodjelu polja 1 (IM ili EX) ili za treću potpodjelu polja 1 (TR - za postupak provoza).

Napomena:

Kod *prethodnog izvoza kompenzirajućih proizvoda koji su dobiveni u unutarnjoj obradi od ekvivalentne robe* (šifra postupka u polju 37 izvozne carinske prijave je 3151; vidjeti član 112. stav 1. tačka (b) ZCP), u polje 40 upisuju se riječi "ekvivalentna roba", jer nema prethodnog dokumenta.

U polje 44 (ili zbog nedostatka mjesta, u polje 31) upisuju se riječi "UO-prethodni izvoz".

18. Šifre za metod vrednovanja - polje 43

Za odredbe koje se koriste za utvrđivanje carinske vrijednosti (metod vrednovanja) uvezene robe koriste se sljedeće šifre koje se upisuje u polje 43 carinske prijave (n1):

Šifra	Član ZCP	Metod vrednovanja
1	član 26. stav 1.	transakcijska vrijednost uvezene robe
2	član 27. stav 2. tačka (a)	transakcijska vrijednost istovjetne robe
3	član 27. stav 2. tačka (b)	transakcijska vrijednost slične robe
4	član 27. stav 2. tačka (c)	deduktivni metod utvrđivanja vrijednosti
5	član 27. stav 2. tačka (d)	metod obračunate vrijednosti
6	član 28.	utvrđivanje vrijednosti na osnovu raspoloživih podataka ("rezervni" metod)

19. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja - polje 44

19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44

Šifre za vrste informacija, priložene dokumente, uvjerenja i odobrenja i drugo koje se koriste u polju 44, osim za dokumenta potrebna za carinske povlastice propisane Odlukom o carinskim povlasticama (navedene u Šifarniku 15.1. ovog priloga), su sljedeće (an4):

Redni broj	Vrsta dokumenta	Šifra
1.	Agencija za lijekove - kontrola	AGL
2.	blanko sopstvena trasirana mjenica	BSTM
3.	carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za krajnju upotrebu (povoljno tarifno postupanje)	PTP2
4.	carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za postupak obrade pod carinskom kontrolom	E08
5.	carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za postupak privremenog uvoza uz djelimično oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina	E12
6.	carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina	E14
7.	carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za vanjsku obradu/popravka	E10
8.	carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za unutarnju obradu	E04
9.	carinska prijava za obračun dažbina po osnovu člana 209. Zakona (<i>no drawback</i>)	OND
10.	dispozicija	DIS
11.	dodatni obrazac uz nepotpunu carinsku prijavu	ZNP
12.	dokaz o preferencijalnom porijeklu robe po CEFTA 2006	FTA
13.	dokaz o preferencijalnom porijeklu robe po CEFTA/PEM	FTAP
14.	dokaz o preferencijalnom porijeklu robe po CEFTA/PEM - puna kumulacija među CEFTA stranama	FTAK
15.	dokaz o prefencijalnom porijeklu iz Evropske unije	EUP
16.	dokaz o preferencijalnom porijeklu robe iz Islamske Republike Iran	IRP
17.	dokaz o prefencijalnom porijeklu iz Turske	TRP
18.	dokaz o preferencijalnom porijeklu robe iz Švicarske Konfederacije, Kneževine Lihtenštajna, Islanda i Kraljevine Norveške	EFTA
19.	dokument nadležnog organa kojim se odobrava prekogranično kretanje otpada (izvoz/provoz/uvoz)	OTP
20.	dokument o osiguranju	OSI
21.	dokument tijela/organa nadležnog za homologaciju vozila <i>(na primjer, ovisno od situacije, potvrda o usklađenosti pojedinačnog vozila; izjava o usklađenosti (za tip vozila); potvrda o identifikaciji vozila i ocjeni tehničkog stanja; rješenje kojim se uskraćuje izdavanje odgovarajuće potvrde o homologaciji; ili drugi propisani dokument u vezi homologacije vozila)</i>	HOMV
22.	dokument tijela/organa nadležnog za homologaciju dijelova, uređaja i opreme vozila	HOMD
23.	dozvola nadležnog ministarstva - spisak roba, repr. zaštite	DMI

24.	dozvola za uvoz SOOO (supstance koje oštećuju ozonski omotač; Montrealski sporazum)	DOO1
25.	dozvola za izvoz SOOO	DOO2
26.	dozvola za privremeni izvoz SOOO	DOO3
27.	CITES-dokument (uvjerenje, dozvola ili drugo) za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih dijelova i derivata (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka - CITES (<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>))	DFF
28.	evidencijski list/kontingent mesa	EVL
29.	fakturna komercijalna (račun)	FAK
30.	fakturna proforma	325
31.	fitopatološko uvjerenje	FIT
32.	garancija	GAR
33.	izjava dobavljača o nepreferencijalnom porijeklu robe (u okviru CEFTA/PEM - puna kumulacija među CEFTA stranama)	IDC
34.	izjava o porijeklu/izjava na fakturi (kao dokaz o preferencijalnom porijeklu robe)	PE2
35.	izjava o namjeni robe	ION
36.	izjava o uvozu tečnog naftnog plina ⁽¹⁾	IPU ⁽¹⁾
37.	izjava o porijeklu ovlaštenog izvoznika/izjava na fakturi ovlaštenog izvoznika (kao dokaz o preferencijalnom porijeklu robe)	PE3
38.	izjava proizvođača piva - za primjenu niže stope akcize	IPP
39.	izvozna dozvola	IZD
40.	izvozna dozvola za ex naimenovanja	IZM
41.	karnet ATA	ATA
42.	karnet TIR	TIR
43.	kontrolni obrazac T5	KT5
44.	list s podacima INF 1	IN1
45.	list s podacima INF 3	IN3
46.	list s podacima INF 6	IN6
47.	list s podacima INF 7	IN7
48.	list s podacima INF 8	IN8
49.	ljekarski recept	REC
50.	obavezujuća informacija o porijeklu robe	OIP
51.	obavezujuća informacija o svrstavanju robe	OIT
52.	obračun dažbina	OBR
53.	obračun kompenzatorne kamate	OKK
54.	odлуka carinskog organa za sukcesivni uvoz/izvoz u nesastavljenom ili rastavljenom stanju (kada se primjenjuje Opće pravilo 2(a) za primjenu BH nomnekлатure iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife) ⁽²⁾	SUKC ⁽²⁾
55.	odobrenje nadležnog ministarstva	ODM
56.	odobrenje od carinskog organa - ostalo	ODC
57.	otpremnica (popis paketa)	271

58.	otpremnica (poštanski paketi)	750
59.	otpremnica ili drugi odgovarajući dokument o preuzimanju akciznih markica ⁽³⁾	MARK ⁽³⁾
60.	ovjeren spisak dokumenata	OSD
61.	pisano odobrenje za držanje carinskog skladišta	E05
62.	pisano odobrenje za držanje carinskog skladišta koje uključuje i odobrenje za privremeni smještaj (u prostoru carinskog skladišta)	E06
63.	pisano odobrenje za držanje prostora za privremeni smještaj (koji nije prostor carinskog skladišta)	PPS
64.	pisano odobrenje za krajnju upotrebu (povoljno tarifno postupanje)	PTP1
65.	pisano odobrenje za lokalno izvozno carinjenje	LOD
66.	pisano odobrenje za lokalno uvozno carinjenje	LUC
67.	pisano odobrenje za postupak obrade pod carinskom kontrolom	E07
68.	pisano odobrenje za postupak privremenog uvoza uz djelimično oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina	E11
69.	pisano odobrenje za postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina	E13
70.	pisano odobrenje za vanjsku obradu	E09
71.	pisano odobrenje za status ovlaštenog pošiljaoca	OPR
72.	pisano odobrenje za status ovlaštenog primaoca	OPO
73.	pisano odobrenje za pojednostavljeni postupak po fakturi - izvoz	FOI
74.	pisano odobrenje za pojednostavljeni postupak po fakturi - uvoz	FOU
75.	pisano odobrenje za unutarnju obradu	E03
76.	popis kontejnera	235
77.	porezna izjava	POI
78.	posebna dokumenta za carinjenje	OST
79.	poštansko - carinska prijava	PCP
80.	potvrda - roba nije štetna za okolinu	EKO
81.	potvrda banke	POB
82.	potvrda izdata od Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini (DEU) kojom se potvrđuje da je korisnik navedenog oslobođanja angažiran za obavljanje poslova definiranih ugovorom o tehničkoj suradnji u okviru IPA Napomena:	šifra IPA1 koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA po članu 26. stav (2) tačka d) Okvирnog sporazuma i vezana je za šifru "211" u polju 37/2.
83.	potvrda izdata od Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini kojom se potvrđuje da je korisnik navedenog oslobođanja angažiran za obavljanje poslova definiranih ugovorom o tehničkoj suradnji u okviru IPA II Napomena:	šifra IPA2 koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (g) Okvирnog sporazuma IPA II i vezana je za šifru "216" u polju 37/2.
84.	potvrda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (ne odnosi se na carinske povlastice)	MVT
85.	potvrda nadležnih organa	POT
86.	potvrda nadležnog ministarstva za LB	POM
87.	potvrda o izdatom atestu	ATT

88.	potvrda o raspodjeli kontigenata	KON
89.	potvrda privredne komore entiteta	PKE
90.	potvrda UIO za oslobođanje od poreza na dodanu vrijednost po članu 26. tačka 1. ZPDV	POP
91.	potvrda za oslobođanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II pri uvozu robe, ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini (IPA II DEU) <i>Napomena:</i> šifra IPAE koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvирnog sporazuma IPA II i vezana je za šifru "214" u polju 37/2.	IPAE
92.	potvrda za oslobođanje od plaćanja indirektnih poreza u okviru IPA II pri uvozu robe, ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (IPA II MFT) <i>Napomena:</i> šifra IPAF koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA II prema članu 28. stav 2) tačka (a) Okvирnog sporazuma IPA II i vezana je za šifru "215" u polju 37/2.	IPAF
93.	potvrda za oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA pri uvozu robe, ovjerena od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini (IPA DEU) <i>Napomena:</i> šifra IPAD se koristi u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA po članu 26. stav (2) tačka a) Okvirkog sporazuma i vezana je za "210" u polju 37/2.	IPAD
94.	potvrda za oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost u okviru IPA pri uvozu robe, ovjerena od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (IPA MFT) <i>Napomena:</i> šifra IPAM koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u okviru IPA po članu 26. stav (2) tačka a) Okvirkog sporazuma i vezana je za šifru "212" u polju 37/2.	IPAM
95.	potvrda za oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina i poreza na dodanu vrijednost pri uvozu robe u okviru DPSZ, izdata od Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine <i>Napomena:</i> šifra DPSZ koristi se u polju 44 carinske prijave kod uvoza robe u skladu sa članom 4. tačka 4.7.2. prednje navedenog sporazuma RPSZ (koji se finansira u okviru implementacije pod-projekata obuhvaćenih DPSZ) i vezana je za šifru "213" u polju 37/2.	DPSZ
96.	potvrda Zavoda za mjerjenje	PZM
97.	potvrda Zavoda za mjerjenje - neobav.	PZQ
98.	pregled zavisnih unutrašnjih troškova za osnovicu poreza na dodanu vrijednost	ZUT
99.	prijava o carinskoj vrijednosti	DV1
100.	privremeni obračun dažbina	POD
101.	carinska prijava za postupak provoza	TR
102.	rješenje nadležnog ministarstva	RJM
103.	rješenje o obavljanju djelatnosti	RJE
104.	rješenje o upisu u Upisnik MVT	RUU
105.	robni manifest	785
106.	sanitarno - zdravstveno uvjerenje	SAN
107.	specifikacija - ostalo	SPO
108.	specifikacija (popis) robe (ne za carinske povlastice)	SPC

109.	specifikacija popisa pošiljke uz fakturu (bordero)	787
110.	specifikacija robe - primjena Glave 99 Carinske tarife ⁽⁴⁾	S99P ⁽⁴⁾
111.	specifikacija robe za isporuke na vazduhoplov i plovilo - primjena Glave 99 Carinske tarife ⁽⁵⁾	S99I ⁽⁵⁾
112.	spisak proizvoda	OSP
113.	sve vrste tovarnih listova za drumski prijevoz	CMR
114.	tovarni list CIM (željeznica)	CIM
115.	tovarni list SMGS (prateći tovarni list u željezničkom saobraćaju)	SMGS
116.	transportni dokument za multimodalni/kombinovani prijevoz (opći)	760
117.	ugovor o vanjskotrgovinskom poslu	UST
118.	ugovor o zastupanju (konsignaciona ili komisiona prodaja)	UZK
119.	uvjerenje o ribarskim proizvodima (član 430. Odluke ZCP i člana. 180. ZCP)	URP
120.	uvjerenje o carinskom statusu robe	UCS
121.	uvjerenje o kvalitetu robe	UVK
122.	uvjerenje o porijeklu EUR.1	PE1
123.	uvjerenje o porijeklu GSOPF	PR2
124.	uvjerenje o porijeklu GSTP	PRI
125.	uvjerenje o upisu civilnog aviona u registar vazduhoplova ⁽⁶⁾	URA ⁽⁶⁾
126.	uvozna dozvola	UVD
127.	uvozna dozvola za ex naimenovanja	UVM
128.	vazduhoplovni tovarni list	740
129.	vazduhoplovni tovarni list - glavni	741
130.	veterinarsko uvjerenje	VET
131.	vozačka dozvola	VDO
132.	vozarina do granice	VOZ
133.	zahtjev - tarifne kvote	ZTK
134.	zahtjev za dopunu nepotpune carinske prijave	ZPP
135.	zahtjev za oslobođanje od plaćanja carine	ZZI
136.	zahtjev za povrat/odustajanje od naplate uvoznih dažbina	ZPN
137.	zapisnik o utvrđivanju carinske osnovice	ZCO
138.	zapisnik o uzimanju uzoraka	ZUO
139.	zbirna prijava za privremeni smještaj	333
140.	zdravstveno uvjerenje	ZDR

Napomena:

Kod prethodnog izvoza kompenzirajućih proizvoda koji su dobijeni u unutarnjoj obradi od ekvivalentne robe (šifra postupka u polju 37 izvozne carinske prijave je 3151; vidjeti članak 112. stav 1. točka (b) ZCP), u polje 44 (ili zbog nedostatka mjesta, u polje 31) upisuju se riječi "UO-prethodni izvoz".

U polje 40 upisuju se riječi "ekvivalentna roba", jer nema prethodnog dokumenta.

Legenda:

(1)	Šifra "IPU":	koristi se u polju 44 carinske prijave za puštanje u slobodan promet prijavljenog tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, kada se, u svrhu primjene člana 5. stav (1) tačka e) i člana 35. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, uz tu prijavu, prilaže Izjava o uvozu tečnog naftnog plina iz člana 36. tačka e) ovog uputstva. Šifra "IPU" vezana je za šifru "023" i "024" u polju 47/1.
(2)	Šifra "SUKC":	iz polja 44 carinske prijave vezana je za šifru "2CT" i "3CT" u polju 37/2. Šifre "2CT" i "3CT" koriste se koriste se za sukcesivni uvoz/izvoz u nesastavljenom ili rastavljenom stanju, kada se primjenjuje Opće pravilo 2(a) za primjenu BH nomenklature iz Odjeljka I tačka A. Carinske tarife.
(3)	Šifra "MARK":	odnosi se na Otpremnicu ili drugi odgovarajući dokument o preuzimanju akciznih markica, koja se prilaže uz carinsku prijavu kod uvoza akcizne robe koja je obilježena akciznim markicama shodno važećim propisima o akcizama u Bosni i Hercegovini.
(4)	Šifra "S99P":	iz polja 44 vezana je za tarifnu oznaku 9905 00 00 00 i 9919 00 00 00 iz Glave 99 Carinske tarife, te za šifru postupka "42" (prve dvije cifre) u polju 37/1 i za šifre u polju 37/2 carinske prijave za puštanje robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina (postupak 42) i to: "C01, C02, C03, C04, C06, C20, C26 i C41".
(5)	Šifra "S99I":	iz polja 44 carinske prijave za izvoz ili ponovni izvoz, u slučaju isporuke robe na vazduhoplove i plovila, vezana je za tarifnu oznaku 9930 24 00 00, 9930 27 00 00 i 9930 99 00 00 iz Glave 99 Carinske tarife i za šifre "99V" i "99P" u polju 37/2.
(6)	Šifra "URA":	iz polja 44 vezana je za tarifne podbrojeve 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 i 8802 40 Carinske tarife (civilni avioni) i za šifru "1CT" u polju 37/2.

19.2. Šifre za priložene dokumente za carinske povlastice - polje 44

Šifre koje se koriste u polju 44 za vrste dokumenata koja su potrebna radi ostvarivanja prava na carinske povlastice propisane Odlukom o carinskim povlasticama (navedene u Šifarniku 15.1. ovog priloga) su sljedeće (an4):

Redni broj	Vrsta dokumenta	Šifra	Šifra dokumenta se vezuje za šifru carinske povlastice u polju 37/2
1.	akt nadležnog organa o odobravanju boravka u Bosni i Hercegovini od najmanje godinu dana - <i>ako je korisnik oslobađanja strani državljanin</i>	11CP	C01
2.	APENDIX C (za uvoz robe po Po SOFA sporazumu za službene potrebe NATO/EUFOR)	12CP	58C
3.	APENDIX P (za uvoz robe za lične potrebe pripadnika NATO/EUFOR po Po SOFA sporazumu)	13CP	57C
4.	dokaz da ima zemlju u vlasništvu ili posjedu u pograničnom području susjedne države	14CP	49C ⁽¹⁾ , 50C ⁽¹⁾
5.	dokaz da je korisnik oslobađanja upisan u školsku ustanovu u toku odnosne školske godine na području Bosne i Hercegovine	15CP	C06 ⁽¹⁾
6.	dokaz da se roba šalje besplatno (humanitarne organizacije)	16CP	C20
7.	dokaz da su proizvodna sredstva i druga oprema korištena u odnosnom preduzeću, ili od strane lica ili pravnog lica koje je u pitanju, najmanje 12 mjeseci do dana prestanka	17CP	C09, C10

	poslovanja u drugoj državi		
8.	dokaz nadležne zdravstvene institucije da se radi o hendičepiranom licu - <i>ako je korisnik oslobađanja hendičepirano lice</i>	18CP	C24
9.	dokaz nadležne zdravstvene institucije da se radi o slijepom licu ⁽²⁾	19CP	C21 ⁽²⁾ , C22
10.	dokaz o akreditaciji u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima o deminiranju	20CP	45C
11.	dokaz o boravku u Bosni i Hercegovini	21CP	C02, C03
12.	dokaz o danu prestanka obavljanja djelatnosti ili slobodne profesije u drugoj državi	22CP	C09, C10
13.	dokaz o donaciji robe ili dokaz da je roba kupljena od doniranih novčanih sredstava	23CP	C17
14.	dokaz o odobravanju boravka u Bosni i Hercegovini	24CP	C06 ⁽¹⁾
15.	dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini ili prijava boravka u Bosni i Hercegovini	25CP	C01
16.	dokaz o prethodnom bavljenju slobodnim profesijama (za lice) ili neprofitne djelatnosti (za pravno lice) u drugoj državi iz koje se iste prenose	26CP	C10
17.	dokaz o prethodnom obavljanju registrirane privredne ili uslužne djelatnosti u drugoj državi iz koje se premješta djelatnost	27CP	C09
18.	dokaz o prilagođenosti putničkog automobila u smislu člana 60. stav (3) Odluke o carinskim povlasticama - <i>ako je korisnik oslobađanja ratni vojni invalid s utvrđenim stepenom invalidnosti 50% i više zbog amputacije i težeg oštećenja ekstremiteta</i>	28CP	48C
19.	dokaz o registraciji ⁽³⁾	29CP	43C, 47C ⁽³⁾ , C09, C10, C21 ⁽³⁾ , C23, C25, C40
<i>Napomena:</i>	dokaz o registraciji odnosi se na određenu registraciju i kod onog organa kako je propisano, ovisno koja navedena carinska povlastica je u pitanju.		
20.	dokaz o registraciji humanitarne organizacije, a za vjersku zajednicu dokaz da ima organizirano pružanje humanitarne pomoći	30CP	C20, C26,
21.	dokaz o registraciji neprofitne djelatnosti - <i>kada je korisnik oslobađanja na naslijедenu ličnu imovinu pravno lice</i>	31CP	C04
22.	dokaz o registraciji estranog uloga kod nadležnog organa	32CP	42C
23.	dokaz o sklapanju braka ili o datumu utvrđenom za sklapanje braka, ovisno od situacije	33CP	C02, C03
24.	dokaz o tjelesnom oštećenju od najmanje 80% organa za kretanje (donji ekstremiteti, karlica, kičma) ili organa vida, ili dokaz o utvrđenom težem obliku retardiranosti ili paralize - <i>ako su korisnici oslobođanja ostala invalidna lica, ovisno koje ostalo invalidno lice je u pitanju</i>	34CP	48C
25.	dokaz o uobičajenom prebivalištu u trajanju najmanje 12 mjeseci neprekidno u državi iz koje se korisnik oslobođanja preseljava radi sklapanja braka	35CP	C02, C03

26.	dokaz o vlasništvu lične imovine (najmanje šest mjeseci) prije prestanka uobičajenog prebivališta u drugoj državi ⁽⁴⁾	36CP	C01 ⁽⁴⁾
27.	dokumentacija koja sadrži sve relevantne podatke o karakteristikama i tehničkim specifikacijama instrumenta ili uređaja	37CP	C13
28.	izjava ⁽⁵⁾ <i>Napomena:</i> izjava, propisana za navedene carinske povlastice, mora sadržavati informacije i podatke o svemu onome što je propisano, ovisno koja navedena carinska povlastica je u pitanju.	38CP	43C, 47C ⁽⁵⁾ , C01, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19 ⁽¹⁾ , C20, C23, C25, C26, C27 ⁽¹⁾ , C28 ⁽¹⁾ , C29, C30, C31, C34, C40
29.	izjava inostranog ulagača da oprema nije starija od deset godina	39CP	42C
30.	izvod iz matične knjige umrlih <i>Napomena:</i> šifra "40CP" koristi se samo ako se izvodom iz matične knjige umrlih (a ne pravosnažnom odlukom nadležnog organa) dokazuje nasljeđivanje predmeta koje je ostavilac lično koristio (odjeća, obuća, posteljina, kuhinjsko posuđe i pribor, te druge manje kućne potrepštine).	40CP	C04
31.	kopija iskaznice kao pripadnika NATO/EUFOR-a (ne i državljeni Bosne i Hercegovine radno angažirani kod NATO/EUFOR-a)	41CP	57C
32.	popis robe <i>Napomena:</i> Šifra "42CP" odnosi se na popis robe propisan za navedene carinske povlastice. Ta šifra ne obuhvata specifikaciju opreme ili robe koja nosi šifru "62CP" ni specifikaciju robe (humanitarne organizacije) koja nosi šifru "63CP". Popis robe mora sadržavati informacije i podatke o svemu onome što je propisano, ovisno koja navedena carinska povlastica je u pitanju.	42CP	C01, C02, C03, C06 ⁽¹⁾ , C09, C10, 49C ⁽¹⁾ , 50C ⁽¹⁾ , C26, C30, C31, C32, 57C, 58C
33.	potvrda diplomatskog ili konzularnog predstavnništva Bosne i Hercegovine u drugoj državi, kojom se potvrđuje period neprekidnog uobičajenog prebivališta u odnosnoj drugoj državi ili drugi odgovarajući dokument - <i>ako je korisnik carinske povlastice državljanin Bosne i Hercegovine</i>	43CP	C01
34.	potvrda ili drugi odgovarajući dokument izdat od strane organa ili ustanove koja će obaviti ispitivanje, analizu ili testiranje	44CP	C33
35.	potvrda ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture (o statusu primaoca, namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz robe bez plaćanja uvoznih dažbina) ⁽⁶⁾	45CP	C12 ⁽⁶⁾ , C13 ⁽⁶⁾ , C15 ⁽⁶⁾ , C16, C17
36.	potvrda ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast rada i socijalne zaštite (o statusu primaoca, namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz robe bez plaćanja uvoznih dažbina)	46CP	C23, C25
37.	potvrda ministarstva finansija entiteta ili Brčko Distrikta	47CP	44C

	Bosne i Hercegovine ili Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (ovisno odakle je korisnik povlastice) da robu u potpunosti finansira donator		
38.	potvrda Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja za projekte obnove i rekonstrukcije usvojene od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (ili potvrda ministarstva finansija entiteta za projekte obnove i rekonstrukcije usvojene od strane vlade entiteta do 31.12.2004. godine čija realizacija traje i poslije tog roka)	48CP	46C
39.	potvrda nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine, kojom se potvrđuje da prema odredbama međunarodnog sporazuma koji je u pitanju (osim IPA) postoji pravni osnov za oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina	49CP	59C, 60C
40.	potvrda nadležnog organa da se radi o ratnom vojnem invalidu s najmanje 70% tjelesnog oštećenja - <i>ako je korisnik oslobođanja ratni vojni invalid s najmanje 70% tjelesnog oštećenja</i>	50CP	48C
41.	potvrda nadležnog organa da se radi o ratnom vojnem invalidu s utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% i više	51CP	48C
42.	potvrda o diplomatskom statusu - za uvoz za ličnu upotrebu (lica sa konzularnim ili diplomatskim statusom i pripadnici međunarodnih organizacija i misija i članova njihove uže porodice)	52CP	C51, C52, C53
43.	potvrda o diplomatskom statusu - za uvoz za službene potrebe (ambasade stranih država i konzulati, međunarodne organizacije i misije koji uživaju diplomatske privilegije)	53CP	C54, C55, C56
44.	potvrda o usklađenosti izdata od nadležnog organa u državi izvoza	54CP	C16
45.	potvrda organa nadležnog za nadzor i kontrolu proizvodnje medicinskih proizvoda <i>Napomena:</i> ova potvrda treba da sadrži: podatke o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina.	55CP	C18
46.	potvrda organizatora međunarodnog sportskog događaja u Bosni i Hercegovini koji je u pitanju	56CP	C19 ⁽¹⁾
47.	potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se predmetna oprema ili roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini	57CP	43C, C13, C15, C25
48.	potvrda uzgajivača da su životinje u pitanju posebno pripremljene za laboratorijsku upotrebu za naučna istraživanja	58CP	C15
49.	pravosnažna odluka nadležnog organa o nasljeđivanju lične imovine koja se uvozi	59CP	C04
50.	rješenje (ovjerena kopija) nadležnog organa o utvrđenom stepenu invalidnosti od 50% i više zbog amputacije i težeg oštećenja ekstremiteta - <i>ako je korisnik oslobođanja ratni vojni invalid s utvrđenim stepenom invalidnosti 50% i više zbog amputacije i težeg oštećenja ekstremiteta</i>	60CP	48C

51.	rješenje (ovjerena kopija) nadležnog organa o utvrđenom stepenu tjelesnog oštećenja od najmanje 70% - <i>ako je korisnik oslobođanja ratni vojni invalid s najmanje 70% tjelesnog oštećenja</i>	61CP	48C
52.	specifikacija opreme ili robe (po rednom broju, tarifnim oznakama i nimenovanju iz Carinske tarife, količina, pojedinačna i ukupna vrijednost)	62CP	42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C51, C52, C53, C54, C55, C56, 59C, 60C
53.	specifikacija robe (humanitane organizacije) <i>Napomena:</i> Ako je roba navedena posebno kao specifikacija robe, u tom slučaju se pod šifrom "63CP" upisuju referentni podaci o toj specifikaciji. Ako je roba navedena u samom dokazu kojim se potvrđuje da se roba šalje besplatno koji nosi šifru "16CP", u tom slučaju se pod šifrom "63CP" upisuju referentni podaci o tom dokazu, neovisno što su isti referentni podaci upisani i pod šifrom tog dokaza "16CP".	63CP	C20
54.	sporazum o naučnoj suradnji između naučno - istraživačke ustanove ili organizacije sa sjedištem u drugoj državi i u Bosni i Hercegovini	64CP	C14
55.	ugovor ili drugi odgovarajući akt o ulaganju inostranog ulagača u pravno lice	65CP	42C
56.	važeće odobrenje ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture vezano za sporazum o naučnoj suradnji koji nosi šifru "64CP" <i>Napomena:</i> vidjeti član 36. stav (8) tačka a) i član 38. stav (3) tačka b) alineja 3) Odluke o carinskim povlasticama.	66CP	C14
57.	rok zabrane otuđenja ⁽⁷⁾	RZCP	42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C01, C02, C03, C09, C10, C12, C13, C14, C17, C20, C22, C23, C24, C25, C26, 48C, 51C, 52C, 53C, 54C, 55C, 56C, 57C, 58C, 59C, 60C
58.	zahtjev za oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina <i>Napomena:</i> zahtjev mora sadržavati informacije i podatke o svemu onome što je propisano, ovisno koja carinska povlastica je u pitanju.	ZACP	42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C01, C02, C03, C04, C06 ⁽¹⁾ , C09, C10, 49C ⁽¹⁾ , 50C ⁽¹⁾ , C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19 ⁽¹⁾ , C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, 48C, C27 ⁽¹⁾ , C28 ⁽¹⁾ , C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35 ⁽¹⁾ , C36, C40, 51C, 52C, 53C, 54C, 55C, 56C, 57C, 58C, 59C, 60C
59.	ostalo (gdje je primjenjivo)	OSCP	

Legenda:

	Šifra dokumenta	Opis dokumenta i napomene (kada se koristi)
(1)		Šifre: C06, 49C, 50C, C19, C27, C28, C35 koriste se u polju 37/2 carinske prijave <i>samo</i> ako korisnik oslobađanja, <i>po njegovoj želji</i> , robu, umjesto usmeno, prijavljuje podnošenjem carinske prijave (odštampane bilo na zelenom obrascu JCI ili kao DTI carinska prijava).
(2)	19CP	Dokaz nadležne zdravstvene institucije da se radi o slijepom licu, u slučaju: - šifre "C21" u polju 37/2: podnosi se ako je korisnik oslobađanja slijepo lice.
(3)	29CP	Dokaz o registraciji, u slučaju: - šifre "47C" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja dobrovoljno vatrogasno društvo ili vatrogasni savez u entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, - šifre "C21" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica koji se bave obrazovanjem ili pružanjem pomoći slijepim licima.
(4)	36CP	Dokaz o vlasništvu lične imovine (najmanje šest mjeseci) prije prestanka uobičajenog prebivališta u drugoj državi podnosi se, kada to, prema potrebi, zahtijeva postupajući carinski organ.
(5)	38CP	Izjava (šifra 38CP), u slučaju: - šifre "47C" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja dobrovoljno vatrogasno društvo ili vatrogasni savez u entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.
(6)	45CP	Potvrda ministarstva entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture, u slučaju: - šifre "C12" i "C15" u polju 37/2: podnosi se samo kada je korisnik oslobađanja ustanova ili organizacija iz člana 36. stav (2) tačka b), ili privatna ustanova iz člana 36. stav (3) tačka b), ili privatna ustanova iz člana 39. stav (2) tačka b) Odluke o carinskim povlasticama, ovisno od situacije. <i>Napomena:</i> navedena potvrda ne podnosi se kada je roba namijenjena javnoj ustanovi ili organizaciji iz člana 36. stav (2) tačka a) i stav (3) tačka a) i člana 39. stav (2) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama.
(7)		U vezi šifre " RZCP ", kod popunjavanja carinske prijave za puštanje robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u kojoj je u polju 37/2 upisana šifra: 42C, 43C, 44C, 45C, 46C, 47C, C01, C02, C03, C09, C10, C12, C13, C14, C17, C20, C22, C23, C24, C25, C26, 48C, 51C, 52C, 53C, 54C, 55C, 56C, 57C, 58C, 59C ili 60C, u polje 44 te prijave: - carinski informacioni sistem ASYCUDA World automatski u dodatnom ekranu te carinske prijave "Priloženi dokumenti" ispisuje šifru "RZCP" i njen opis (na primjer: "RZCP rok zabrane otuđenja"). Nakon toga, deklarant u carinskoj prijavi: - u polju 44, pod šifrom "RZCP rok zabrane otuđenja" u dodatnom ekranu "Priloženi dokumenti" upisuje <i>propisani rok zabrane otuđenja</i> za predmetnu carinsku povlasticu za koju je i kako je taj rok propisan (na primjer: 12 mjeseci; 36 mjeseci; 60 mjeseci ili drugi rok iz međunarodnog sporazuma koji je u pitanju ako je istim propisan (ako je naveden u potvrdi iz člana 92. stav (1) tačka a) Odluke o carinskim povlasticama) ili trajno, ovisno od situacije), - u polju 44 (posljednji red), pod šifrom "RZCP" također obavezno upisuje <i>propisani rok zabrane otuđenja</i> (na primjer: "RZCP rok zabrane otuđenja: 12 mjeseci" ili "RZCP rok zabrane otuđenja: trajno", i tako dalje).

20. Šifre za vrste dažbina - polje 47

Šifre vrste dažbina (indirektnih poreza) koje se koriste u prvoj potpodjeli polja 47 su sljedeće (n3):

Šifra	Vrste dažbina (indirektnih poreza)
Carina i kompenzatorna kamata	
001	carina od pravnih lica
002	carina od građana
020	carina po jedinici mjere
201	kompenzatorna kamata 12,5%
202	kompenzatorna kamata 13,5%
701	carina u carinskom postupku 4051
720	carina po jedinici mjere u carinskom postupku 4051
730	akciza u carinskom postupku 4051
721	carina za privremeno izvezenu robu u okviru vanjske obrade (6121)
722	carina po jedinici mjere za privremeno izvezenu robu u okviru vanjske obrade (6121)
723	akciza za privremeno izvezenu robu u okviru postupka vanjske obrade (6121)
Akciza, cestarina i naknada za ceste	
023	naknada za ceste iz cijene uvozne nafte i naftnih derivata
024	cestarina za izgradnju autocesta
025	cestarina za ceste na biogoriva i biotečnosti
026	cestarina za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta na biogoriva i biotečnosti
030	akciza (samo za kreiranje poslovnih pravila u carinskom informacionom sistemu)
032	akciza na naftu i naftne derive
033	akciza na duhanske prerađevine
034	akciza na alkohol i alkoholna pića
035	akciza (specifična) na cigarete - za pakiranje od 20 komada cigareta
036	akciza na bezalkoholna pića
037	akciza na pivo
038	akciza na kahvu
039	akciza na duhan za pušenje
050	akciza na vino
051	akciza na biogoriva i tečnosti
Porez na dodanu vrijednost	
090	porez na dodanu vrijednost

21. Šifre za vrste garancija (instrumenti obezbjeđenja) - polje 52

Šifre za vrste garancija (instrumenti obezbjeđenja) koje se upisuju u polje 52 (i u polje 48 ako je propisano) su sljedeće (n1):

Situacija	Šifra	Ostali navodi
Za odustajanje od garancije (član 251. stav 3. Odluke ZCP)	0	- broj uvjerenja o odustajanju od polaganja garancije
Za sveobuhvatnu garanciju	1	- broj uvjerenja sveobuhvatne garancije - garantni carinski ured
Za pojedinačnu garanciju od jemca	2	- evidencijski broj pojedinačne garancije dodijeljen od jemca - garantni carinski ured
Za pojedinačnu garanciju u obliku gotovinskog depozita (pologa)	3	
Za pojedinačnu garanciju u obliku kuponâ	4	- broj kupona za pojedinačno osiguranje
Kada se ne zahtijeva polaganje garancije (član 92. ZCP)	6	
Kada se ne zahtijeva polaganje garancije u skladu sa članom 181. stav 4. ZCP)	8	
Za tip pojedinačne garancije naveden u tački 3. Priloga 35 Odluke ZCP	9	- evidencijski broj pojedinačne garancije dodijeljen od jemca - garantni carinski ured

22. Šifre i tekst koji se koriste kao razlozi zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe - polje D/J

Sljedeće šifre i tekst koriste se za upisivanje razloga zbog kojih se ne može odobriti puštanje robe:

1	nije bilo moguće započeti ili nastaviti pregled robe zbog deklarantovih razloga
2	nisu podnijeti svi propisani dokumenti (uz navođenje nedostajućeg dokumenta)
3	carinski dug nije plaćen niti odgovarajuće obezbijeđen (vidjeti član 19. stav (1) tačka c) ovog uputstva)
4	carinski dug nije odgovarajuće obezbijeđen (vidjeti član 19. stav (1) tač. d) i e) ovog uputstva)
5	roba je predmet zabrane
6	roba je predmet ograničenja
7	nije poznato da li je roba predmet zabrana i ograničenja dok nisu poznati rezultati provjere/analize
O	ostalo (uz obavezno navođenje konkretnog razloga).

23. Šifre koje se koriste za upisivanje roka za razduživanje (završetak) carinskog postupka - polje D/J

Sljedeće šifre koriste se za upisivanje roka za razduživanje (završetak) carinskog postupka u polje D/J (peti red):

E	kod postupka: unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom, privremeni uvoz, i vanjska obrada, ovisno koji postupak je u pitanju
K	krajnja upotreba
N	nepotpuna carinska prijava
P	rok za provjeru dokaza o porijeklu poslanog na provjeru u trenutku uvoznog carinjenja
T	postupak provoza
O	ostalo.

Rok za razduživanje (završetak) postupka upisuje se u polje D/J carinske prijave u sljedećim slučajevima:

a) kod postupka provoza:	rok do kojeg roba mora biti pokazana (podnijeta) odredišnom carinskom uredu
b) kod postupka: unutarnje obrade, obrade pod carinskom kontrolom, privremenog uvoza i vanjske obrade:	rok (odobreni) do kojeg mora biti završen (razdužen) postupak koji je u pitanju
c) kod krajnje upotrebe:	rok (odobreni) do kojeg moraju biti ispunjeni uvjeti iz odobrenja odnosno uvjeti krajnje upotrebe
d) kod nepotpune carinske prijave:	rok (odobreni) za dostavljanje nedostajućeg dokumenta i/ili podataka
e) kod slanja dokaza o porijeklu na provjeru u trenutku uvoznog carinjenja:	upisuje se rok od 10 mjeseci, odnosno poslednji dan toga roka
f) za ostale slučajeve:	upisuje se rok do kojeg mora biti završeno postupanje po predmetnoj carinskoj prijavi, ako postoji rok.

Rok (datum) za razduživanje (završetak) carinskog postupka upisuje se u obliku dd/mm/gggg (dan/mjesec/godina).

Odvojeno kosom crtom, upisuje se odgovarajuća šifra za rok koji je u pitanju i rok (na primjer: "T/04/06/2019", "E/30/08/2019", "N/10/06/2019" ili drugo, ovisno od situacije).

24. Šifra odobrenja za unutarnju obradu i šifra odobrenja za vanjsku obradu i način unosa u carinski informacioni sistem ASYCUDA Word

Struktura šifre odobrenja za unutarnju obradu i šifre odobrenja za vanjsku obradu koja se unosi u carinski informacioni sistem (ASYCUDA World) je u alfanumeričkom (slovnobrojčanom) obliku i to:

- 14 oznaka (an14): kada je u pitanju pisano odobrenje,
- do maksimalno 16 oznaka (an..16): kada je carinska prijava kao zahtjev i odobrenje.

Šifra odobrenja za unutarnju obradu i šifra odobrenja za vanjsku obradu (šifra niže navedena) koja se unosi u ASYCUDA World, u svojoj strukturi (kao dio te šifre) sadrži i *šifru vrste odobrenja za carinski postupak* i to:

Vrsta odobrenja za carinski postupak	Šifra vrste odobrenja
pisano odobrenje za unutarnju obradu	E03
carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za unutarnju obradu	E04
pisano odobrenje za vanjsku obradu	E09
carinska prijava kao zahtjev i odobrenje za vanjsku obradu/popravka	E10

Struktura šifre odobrenja za unutarnju obradu i šifre odobrenja za vanjsku obradu je sljedeća:

Redni broj	Sadržaj	Tip polja (broj oznaka)	Primjer
1.	poslednjih pet numeričkih oznaka (n5) iz strukture šifre nadzornog carinskog ureda (an8) koja je navedena u odobrenju (neovisno od broja prijavnih i otpusnih carinskih ureda)	numeričko 5	94013
2.	šifra vrste odobrenja za carinski postupak (unutarnja obrada ili vanjska obrada)	alfanumeričko 3	E03 ili E09
3.	<ul style="list-style-type: none"> - redni broj zahtjeva za izdavanje odobrenja iz upisnika prvostepenih upravnih predmeta (na primjer, "UP/I-.....-58/19"), <i>kada je u pitanju odobrenje u pisanim obliku</i> <p>ili</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>kada je carinska prijava kao zahtjev a njeno prihvatanje kao odobrenje za unutarnju obradu odnosno za vanjsku obradu, tada se upisuje lokalni referentni broj iz polja 7 odnosne carinske prijave, kojeg carinskoj ispostavi dostavlja deklarant</i> 	numeričko 4	0058
4.	poslednje dvije cifre godine prijema zahtjeva za izdavanje odobrenja, odnosno godine podnošenja carinske prijave	alfanumeričko do 6 (ovisno kako ga deklarant kreira pri upisivanju u polje 7 carinske prijave)	1234AM
		numeričko 2	19

Primer za unutarnju obradu

Pisano odobrenje za unutarnju obradu Grupe za carinske postupke Regionalnog centra Banja Luka broj UP/I-.....-58/19, prema kojem je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Banja Luka, *imat će šifru odobrenja: 94013E03005819.*

Kada je carinska prijava kao zahtjev a njeno prihvatanje kao odobrenje za unutarnju obradu, gdje je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Banja Luka, a lokalni referentni broj iz polja 7 odnosne carinske prijave je "1234AM", *šifra odobrenja bit će: 94013E041234AM19.*

Pisano odobrenje za vanjsku obradu Grupe za carinske postupke Regionalnog centra Banja Luka broj UP/I-.....1123/19, prema kojem je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Šamac *imat će šifru odobrenja: 98086E09112319.*

Kada je carinska prijava kao zahtjev a njeno prihvatanje kao odobrenje za vanjsku obradu, gdje je nadzorni carinski ured Carinska ispostava Šamac, a lokalni referentni broj iz polja 7 odnosne carinske prijave je "5678AS", *šifra odobrenja bit će: 98086E105678AS19.*

Ostalo

1. Grupa za carinske postupke u regionalnim centrima UIO, prilikom izrade odobrenja za unutarnju obradu i odobrenja za vanjsku obradu, *dužna je*, ispod UP/I broja i datuma odobrenja, *upisati šifru odobrenja* u skladu sa njenom naprijed navedenom odgovarajućom strukturu (na primjer, "šifra odobrenja: 94013E03005819"), pod kojom će se šifrom odobrenje unositi u ASYCUDA World od strane službenika određenog od te Grupe (kojem službeniku se za te unose kreira korisnički profil).
2. Grupa za carinske postupke, prilikom izrade odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za unutarnju obradu, odnosno odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za vanjsku obradu, *dužna je*, ispod broja i datuma odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja, *upisati šifru osnovnog odobrenja* (koja šifra je navedena ispod UP/I broja i datuma osnovnog odobrenja i pod kojom šifrom je osnovno odobrenje unijeto u ASYCUDA World).
3. Odobrenje o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za unutarnju obradu, odnosno odobrenja o izmjeni i/ili dopuni odobrenja za vanjsku obradu Grupa za carinske postupke *unosi* u ASYCUDA World *pod šifrom osnovnog odobrenja*, pri čemu se u sistem ASYCUDA World unose oni podaci na koje se ta izmjena i/ili dopuna odnosi, odnosno vrši se ažuriranje osnovnog odobrenja.
4. U slučajevima u kojima je carinska prijava kao zahtjev za unutarnju obradu ili vanjsku obradu a njeno prihvatanje kao odobrenje, u tom slučaju šifru odobrenja u ASYCUDA World unosi carinski službenik koji vrši obradu te carinske prijave, a u skladu sa prednjem navedenom strukturu te šifre.